

2023

Annual Teaching Plans

XITSONGA

RIRIMI RA LE KAYA



Senior Phase



Shuter & Shooter
PUBLISHERS (PTY) LTD

OS1003028



A swi le nawini ku kandziyisa mapheji wahi kumbe wahi ku suka eka buku leyi handle ka ku kuma mpfumelelo lowu tsariweke ku suka eka loyi a nga na mfanelo ya swa vukandziyisi

Shuters Business Park
45 Willowton Road, Pietermaritzburg 32001, KwaZulu-Natal, South Africa
PO Box 61, Mkondeni 3212, South Africa

Copyright © Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd 2021

OS1003028

Timfanelo hinkwato ti khomiwile.

A ku na xiphemu xa vuhumelerisi lebyi lexi faneleke ku humelerisiwa nakambe, ku hlayisiwa eka, kumbe ku nghenisiwa eka vuhlayselo bya ku kuma matsalwa nakambe kumbe ku fambisiwa, hi ndlela yihi kumbe yihi, ku nga va ya xielekitironiki, ku tirhisa michini, ku kandziyisa, ku rhekhoda kumbe ku tirhisa maendlelo man'wana na man'wana handle ka ku kuma mpfumelelo ku suka eka muhumelerisi. Munhu un'wana na un'wana loyi a nga endlaka swin'wana na swin'wana leswo ka swi nga ri enawini mayelana na vuhumelerisi lebyi, u ta avanyisiwa hi ku kumeka a tulle nawu ni ku tlhela a rihiriswiwa hi ku ya hi laha a nga ta voniwa nandzu hakona hi huvo.



Xikolo xa va ka Shuters xi sunguriwile hi lembe ra 2016 ku ri nhlamulo eka ku navela loku a ku nga yimi ka leswaku Vadyondzisi va ya eMahlweni va kuma Nhluvukiso wa nkoka eka ntirho wa vona. Hi pfumeleriwile ku nyika vukorhokeri bya vuleteri naswona mpfumelelo lowu hi nga nyikiwa wona wa hi pfumelela ku endla tinhlengeletano ta ku dyonzisa, ku nga va kuri ku hlengeleta vanhu eka ndhawu yin'we kumbe hi ku tirhisa thekinoloji un'wana na un'wana a ri kwalomu a nga kona, leswi swi ya hi ku tikhasimende ti swi lavisaka swona.

- Nomboro ya mpfumelelo ya lava va fambisaka timhaka ta Nhluvukiso wa Vuswikoti eka ku Dyondzisa na ku letela Vadyondzisi (ETDP SETA) – ETDPS010941
- Nomboro ya nhlangano lowu fambisaka timhaka ta milawu mayelana na ntirho wa vudyondzisi (SACE) – PR 12058

Xikolo xa va ka Shuters xi endla vukorhokeri hi ndlela ya ku dyondzisa eka swifundzhankulu hinkwaswo swa kaye etikweni ra Afurika Dzonga. Vadyondzisi va nga kuma mikutlunya leyi kumekaka loko Vadyondzisi va ya eMahlweni va kuma Nhluvukiso eka ntirho wa vona eka vuleteri hinkwabyo lebyi hi byi nyikaka (SACE Continuous Professional Teacher Development). Hi na kwalomu ka 55 wa tidyondzo ta vuleteri/tiphurogireme leti dyondzisiwaka hi vadyondzisi/vafambisi lava va swi thwaseleke naswona va nga na ntokoto. Lava va nga eku leteriweni va kuma tidyondzo hinkwato hi nkarhi lowu va nga eka ndzetelo.

Vuleteri bya hina byi kongomisiwa eka tidyondzo ta le xikolweni naswona byi katsa ku dyondzisa, ku dyondza na maendlelo ya nhlahluvo ku katsa na matirhelo ya kahle ya le tlilasini. Nakambe hi na tidyondzo ta vuleteri/tiphurogireme leti kongomisiwaka eka ku fambisa xikolo swin'we na tlilasi.

Ehandle ka vuleteri, xikolo xa va ka Shuters xi tlhela xi dyondzisa ku fambisa tipurojeke ta swa dyondzo hi ku angarhela (General Education Project Management) eka swiyenge leswi landzelaka:

- Ku hlela ntshikelelo lowu nga vangiwaka hi Swilaveko swokarhi
- Nkunguhato wa xiyimo xa le Henhla
- Tiphurogireme ta nseketelo xikan'we na mpfuneto eka vadyondzi
- Ku letela na ku dyondzisa vadyondzisi
- Tiphurogireme ta ku letela munhu ha un'we-un'we ku ya hi swilaveko leswi kumekeke


Tiphurogireme leti pfumeleriweke to dyondzisa leti landzelaka hi tona ta lava va fambisaka timhaka ta nhluvukiso wa vuswikoti eka ku dyondzisa na ku letela vadyondzisi (ETDP SETA) leti dyondzisiwaka hi ku hlengeleta vanhu endhawini yin'we kumbe hi ku tirhisa thekinoloji un'wana na un'wana a ri kwalomu a nga kona:

- Ku fambisa Nhlahluvo lowu kongomisaka eka Mimbuyelo: Unit Standard – 115753 Levhele ya 5 (15 wa Mikutlunya)
- Ku tiyisia leswaku Nhlahluvo lowu kongomisaka eka Mimbuyelo wu endliwile hi ndlela leyi nga fanela: Unit Standard – 115759 Levhele ya 6 (10 wa Mikutlunya)
- Ku olovisa Madyondzelo hi ku tirhisa Maendlelo lama nyikiweke yo hambanahambana: Unit Standard – 117871 Levhele ya 5 (10 wa Mikutlunya)

Ku kuma vuxokoxoko mayelana na vuleteri lebyi nga kona hi kombela leswaku u ti hanganisa na:

Vickesh Thandray - (vickesh@shuters.com).





VAHUMELERISI VA KA SHUTER & SHOOTER (PTY) LTD i vahumelerisi lava va tinyungubyisaka hikuva va ri khamphani ya vuhumelerisi ya Afurika Dzonga. Khamphani leyi ya vuhumelerisi yi tumbuluxiwile tanihi vhengele ro xavisa tibuku malembe ya kwalomu ka 100 lama nga hundza, hi sungurile ku humelerisa tinovhele ta xiZulu, vutlhokovetseri na tibuku ta vadyondzi ku suka kwahala ku sunguleni ka malembe ya va 1930.

Ku sukela malembe yalawa, hi kumekile hi ri karhi hi humelela ku humesa matsalwa na swipfuneta-dyondzo swa nkoka hi tindzimi ta mafundzha hinkwato ta la Afurika Dzonga, xikan'we na ta kharikhulamu hinkwayo ya swikolo.


NTIRHO WA HINA LOWUKULU I DYONDZO

VAHUMELERISI VA KA SHUTER & SHOOTER (PTY) LTD va humelerisa ku tlula 950 wa tibuku leti pasisiweke hi ku ya hi swilaveko swa XIPHOKHAMA eka khataloko ya tibuku ya rixaka ya Ndzwawulo ya Dyondzo ya le Hansi, ku katsa na matsalwa man'wana lamotala lama engetelaka eka swipfuneta-dyondzo. Endzhaku ka ku endliya ka vulavisi na ku hluvukisa lokotala, hi tlhele hi ngetelela madyondziselo ya xithekinoloji eka tibuku ta hina leto ka ti nga cinci ti tlhela ti tsakisa leti seketelaka ku dyondza na ku dyondzisa.

Lembe ra 2017 ri ve rona laha ku nga simekiwa nongonoko wa xiletelo lexintshwa xo tsakisa xa mahlayelo – Ace It! Nongonoko wo hlawuleka lowu kongomaka eka tindlela to hambanahambana leti vadyondzi va nga dyondzaka hi toni, Ace It! wu katsa switsundzuxo swa mahlayelo swa xitayele xin'wana na xin'wana ku pfuna vadyondzi ku tirha hi matimba eka swikambelo swa ku hela ka lembe.

Hi lembe ra 2018 hi humelerisile buku ya hina yo sungula ya ku dyondzisa na le ka tikholichi to dyondzisa, ku letela, na ku hluvukisa hi tlhelo ra vuswikoti (TVET) naswona hi humesile tibuku eka tidyondzo to tlula 15.

Hi lembe ra 2018, Shuter & Shooter yi endlile ntwanano wa swa mabindzu na Khamphani ya Vuvekisi ya Zungu (ZICO) leswi swi endleke leswaku khampani yi va yin'wana ya tikhamphani letikulu leyi humelerisaka swa tidyondzo eAfurika Dzonga ya vantima ku fika eka 100%.



Shuter & Shooter yi tiyimiserile ku nyika vukorhokeri hi mayelana na swilaveko swa dyondzo eAfurika Dzonga leri nga eku cinceni.



- Hi hluvukisa hi tlhela hi humelerisa swipfuneta-dyondzo.
- Hi nyika vukorhokeri byo engetela bya xiymo xa le henhla eka xiyege xa swa tidyondzo.
- Hi nyika vukorhokeri na vuhangalasi bya xiymo xa le henhla eka tikhasimende.

Shuter & shooter yi tinyunguibisa hi ku va yi ri kamphani ley yi fikelelaka eka 100% hi ku va yi ri ya la Afurika Dzonga, 100% ku va vun'wini bya yona byi ri eka Vantima naswona yi tlhela yi va yi ri eka levhele ya 1 eka ku kondletela leswaku ku va na ndzhundzuluko eka swa mabindzu ni ku vona leswaku Vantima na vona va nghenelela eku kuriseni ka ikhonomi ya la Afurika Dzonga (BBBEE). U komberiwa leswaku u seketela vahumelerisi va laha tikweni vo fana na Shuter & Shooter.

★TOP CLASS

Hi Nwa
Hi Kolwa

SISWATI
SETFU

PREMIER

Setswana
Tota

★TOPKLAS

Sediba
sa thuto

ISIZULU
SOQOBO

Sichumile
ISIXHOSA

IsiXhosa
Ngumdiliya

Masihambisane



IsiZulu Sethu

Leswi hi swi humelerisaka swi katsa:

- Tibuku ta Vadyondzi
- Tibuku ta Vadyondzisi/ Swiletelo swa Vadyodzisi
- Tibuku to tirhela eka tono
- Swiletelo swa Mahlayelo
- Tibuku to hlaya
- Tibuku to hlaya hi ku ya hi tigiredi
- Tibuku to dyondzisa ku hlaya na mimpfumawulo
- Swipfuneta-Dyondzo swa le tikhovichini (**TVET**)
- Tidikixinari
- Tiatlilasi
- Tichati leti vekeriwaka eMakhumbini
- Switlangisi na tiphazili swa ku fambelana na tidyondzo

Xana hikokwalaho ka yini u fanela ku hawula tibuku ta hina?

- Hi fikelela swiboho ku ya hi XIPHOKHAMA
- Minghingiriko na switoloveto i swa nhlayo ya le henhla
- Swikombiso leswi fambelanaka na tidyondzo ku kondza tibuku ti fika emakumu
- Ririm ro olova, leri tsariweke ri tlhela ri fambelana na levhele ya mudyondzi
- Tidyondzo leti kunguhatekaka hi ku olova
- Swibukwana swa Nkunguhato na ku Landzelerisa ku pfuneta ku endla leswaku ku dyondzisa swi olovanyana

Mimbuyelo leyi nga kona loko ku tirhisiwa tibuku ta hina

- Ku antswisiwa ka mbuyelo wa vadyondzi
- Ku fikelela nhluvukiso hi ku olova
- Ku hunguta ndzhwalo lowu vangiwaka hi swa mafambiselo
- Ku pfunu ku hlayisa nkarhi lowu tirhisiwaka ku kunguhata na ku lulamisa
- XIPHOKHAMA xi landzeleriwa hi ndlela ya xiyimo xa le henhla
swinene , leswi endlaka leswaku ku dyondzisa swi olovanyana
- Tibuku ta hina letotala ti tlhela ti kumeka na hi ndlela ya
xielekitironiki

VUNDZENI

GIREDI YA 7.....	1
Kotara ya 1.....	2
Kotara ya 2	8
Kotara ya 3	13
Kotara ya 4	19
GIREDI YA 8.....	24
Kotara ya 1.....	25
Kotara ya 2	31
Kotara ya 3	36
Kotara ya 4	42
GIREDI YA 9.....	47
Kotara ya 1.....	48
Kotara ya 2	54
Kotara ya 3	59
Kotara ya 4	65

7




**Hi Nwa Hi
Kolwa**

Giredi 1




**Hi Nwa Hi
Kolwa**

Giredi 1



**Hi Nwa Hi
Kolwa**

Giredi 1



XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: KOTARA YA 1

VHICKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
Siku ra 1-3 Vhiki ra 1	Makambelelo ya masungulo na ku titloveta lama setiwaka exikolweni swi endliwa eka masiku manharhu ya vhiki ro sungula eka kotara ya 1 (Vhiki ra 1 masiku ya 1-3). Ku ta kamberiwa vuswikoti na ku languta swiphigo swa ku dyondza leswi vadyondzi va nga na swona. Vuxokoxoko lebyi byi fanele ku tirthisawa ku tiva migingiriko ya ku dyondzisa na ku dyondzisa leyi nga ta endliwa.			
2	<p>Yingisela eka xirungulwana Xikambelantwisiso xo yingisela</p> <ul style="list-style-type: none"> Kombisa timhakankulu na to seketela na ku teka tinotsi Ku nyiketana miehleketo na mintokoto na ku kombisa ntwisiso wa minongoti Kombisa tithekinkiki to susumeta na to onga laha ti nga kona Hlamula swivutiso 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa: Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na</p> <ul style="list-style-type: none"> ximunuhuhatwa, vumunuhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Kongomisa eka ntwisiso (maqhingga yo hlaya):</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku vumba vuxaka na leswi bvumbiweke Hlamula swivutiso Ku kumbetela nhlamuselo Nkomiso (xivumbeko xa ndzimana) 	<p>Tsala nhluto hi xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Swilaveko swa xivumbeko, xitayili, Vamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu Nkomano wa tindzimana Nhlawulo wa marito <p>Tsinhlamuselo ta marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Homonomimi/mafanapeletwa, swivuriso <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andlala <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>Xiyimo xa rito: Vun'we na vunyingi, mahlawuri, maengeteri ya mukhuva/nkarhi/ndhawu</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu hundzeke</p>

3-4	<p>Yingisela na ku kanela xithhokovetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku nyikana miehleketo na mintokoto na ku kombisa ntwisiso wa minongoti Hlamula swivutiso Avelana na van'wana matitwelo ya wena (ya kahle/ yo ka ya nga ri kahle) hi xithhokovetselo xo karhi 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa: Xithhokovetselo:</p> <p>Swihlawulekisinkulu swa xithhokovetselo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tithekiniki ta matirhiselo ta xithhovetselo, swigariimi, vufanansi/yelanso, ncino Xivumbeko xa xithhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, nhlamuselo yo gega, moyo, nkongomelo na hungu <p>Ku hayela ehensha loku lulamisiveke (Xithhokovetselo)</p> <ul style="list-style-type: none"> Thoni, mahumeselo ya rito, mavulelo, ku landzelea mahikahateло, ku languta vayengiseri Tekela enhlokweni mahikahateло Tirhisa riimi ro tirhisa miri leri faneleke 	<p>Ku tsala ka vutumbuluxi: Tsala xithhokovetselo xa yena n'wini</p> <p>Milawu ya tindzimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko xa ndzimana Tirhisa mahlanganisi ku kombisa nkhomano Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta swivulwa, vulehi na swivumbeko Nhlawulo wa marito Ririm iro gega <p>Ku hayela hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hayela (Tivisa xitshuriwa) Hi nkarihi wo hayela (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ko hayela (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hielia) <p>Ku hayela/langutisa hi xikongomelo xo twisia - xitshuriwa xa swo voniwa:</p> <p>Khathuni/swichupuchupu swa tikhomiki</p> <p>Xivumbeko, swimbyatumbayaru swa mbulavulo, mafarimbambise lo ya swirho swa xikandza, ririm iro tirhisa mihi, mbango, mahikahateло, nhlawulo wa marito, swigaririmi, xikongomelo xa mudirowi wa tikhathuni.</p> <p>Kongomisa eka maqhingga yo hayela xikambelantwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hayela hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma uxokoxoko hi ku angarhela na ku hayela hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu Ku hayela hi ku dzika Kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki hi ku tirhisa vuswikoti byo avanyisa rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>Mpfuxeto wa maendli, masivinene</p> <p>Tinhlamuselo ta marito:</p> <p>marito lama nga na mimpfumawulo yo yelana, marito yo lombiwa, swivulavulelo, swivuriso, aliterexini, swifananiso, swigego,</p> <p>Mahikahateло:</p> <p>Hiko, hefemulo,</p> <p>Mapeletelo:</p> <p>Matirhiseloy a dikixinari, Tipatironi ta mapeletelo, milawu ya mapeletelo</p> <p>Maplelelo:</p> <p>Matirhiseloy a dikixinari, Tipatironi ta mapeletelo, milawu ya mapeletelo</p> <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfapfarhuta Ku hielia Ku hielia <p>Kongomisa eka maqhingga yo hayela xikambelantwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hayela hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma uxokoxoko hi ku angarhela na ku hayela hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu Ku hayela hi ku dzika Kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki hi ku tirhisa vuswikoti byo avanyisa rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo

Mbita ya Mudyondzi: 21-41

Xihovo xa Mudyondzi: 7-14

Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hiaya Giredi Ya 7

Hi Nwa
Hi Kolwa

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1: SWA NOMO				
5-6	<p>Xikambelantwisiso xo yingisela: <i>Novhele (ku hlavela ehnhla - Ku tivisa/sungula novhele) Landzelela magoza yo yingisela:</i></p> <p>Ku titulamisela ku yingisela: Ku titulamisela ku yingisela i ndlela yo tivisa novhele eka vadyondzi, pfuxelela vutivi lebvi va nga na byona, vadyondzi va bvumba ku suka eka khavhara ya buku na nhlamuselo yo koma hi buku.</p> <p>Hi nkari wo yingisela – va endla minkumbetelo na ku tivisia leswi va swi bvumbelke ku vutisa, ku lemuka, ku fananisa, ku teka timotsi, ku hlamusela.</p> <p>Endzhaku ko yingisela i nghingiriko lowu ku landzelaka ku yingisela hi koxe. Vadyondzi va vutisa swivutiso, vulavu hi mbangu, swimunhuhatwa, na sw. na sw.</p>	<p>Xitshuriwa xa matsalwa: <i>Ntshaho wa novhele Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Ximunhuhatwa, yumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhalku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Kongomisa eka ntwisiso (maqhingga yo hlaya):</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku bvumba Ku vumba vuxaka Ku landzelerisa/kambela <p>Hi nkari wo yingisela – va endla minkumbetelo na ku tivisia leswi va swi bvumbelke ku vutisa, ku lemuka, ku fananisa, ku teka timotsi, ku hlamusela.</p> <p>Endzhaku ko yingisela i nghingiriko lowu ku landzelaka ku yingisela hi koxe. Vadyondzi va vutisa swivutiso, vulavu hi mbangu, swimunhuhatwa, na sw. na sw.</p> <p>Kanela hi novhele leyi vadyondzi va paluxeriweke yona eka ngningiriko lowu nga hundza</p> <ul style="list-style-type: none"> Kombisa swimunhuhatwa Kanela nkongomelo Kanela mavonelo Ku hlavela novhele ehenhla 	<p>Tsala xitsalwana xa ndzungulo/ mianakanyo (ndzimana)</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivulwa xa nhlokohakha xa ndzimana Timhakankulu na ta ku seketela Ndzandzelelano lowu faneleke wa tindzimana Tirhisa mahlanganisi ku kombisa nkhomano Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta swivulwa, vulehi na swivumbeko <p>Ku hlava hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlava (tivisa xitshuriwa) Hi nkari wo hlava (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ko hlava (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Ku hlava/langutisa hi xikongomelo xo twisia xitshuriwa xa mahungu hi magoza ya vulavisisi Kongomisa eka maqhingga yo hlava xikambelantwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlava hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma uxvolokoko hi ku angathela na ku hlava hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu Ku hlava hi ku dzika Ku hlamula swivutiso Ntiyiso na mavonelo Kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki hi ku tirhisa vuswilkoti byo avanyisa rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo 	<p>Xiyimo xa rito: Swirhangi, swilandzi, timitsu, maendli</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Nhlokohakha na xiendlawa, xitwananisi xa nhlokohakha</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha</p> <p>Mahekahatele na Mapeletelo: Ku tirhisa dikixinari/ xihlamuselamarito, tipatironi ta mapeletelo, milawu ya mapeletelo</p> <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala xirungulwana mayelana na leswi nga n'wi humelela/ leswi a swi tokotekе</p>

7-8	<p>Yingisela xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Kombisa timhakankulu na to Seketela ku suka eka xirungulwana Teka tinotsi Ku nyikana miehleketu na mintokoto na ku kombisa ntwisiso wa minongoti <p>Rungula xirungulwana nakambe</p> <ul style="list-style-type: none"> Rungula swiendleko nakambe hi ndzandzelelano lowu lulameke Vula swimunuhuhatwa hi ndlela leyi lulameke Boxa nkahi lowu swi humeleleke ha wona 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa: Swirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xitsuriwa xa matsalwa: Swo fana na ximunuhuhatwa, vumunuhati, kungi, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Kongomisa eka ntwisiso (maqhingga yo hlaya):</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko bya timhakankulu Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka vuxokoxoko byo seketela Ku hlaya hi ku dzika Ku vona hi miehleketu Kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki i hi ku tirhisa vuswikoti byo avanyisa rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo 	<p>Milawu ya tindzimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivulwa xa nhlokohaka xa ndzimana Timhakankulu na ta ku seketela Ndzandzelelano lowu faneleke wa tindzimana Tirhisa mahlanganisi ku kombisa nkhomano Tirhisa tinxakat to hambanahambana ta swivulwa, vulehi na swivumbeko <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlerisisa na ku andala xitsuriwa) Hi nkahi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitsuriwa) Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Xikambelantwisiso xo hlaya: Ku tsala nkomiso</p> <p>Dyondzisa magoza yo tsala nkomiso Kongomisa eka:</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko Matirhiselo ya ririmii <p>Maqhingga ya ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angathela na ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu Ku hambanisa timhakankulu na vuxokoxoko byo seketela Ku kombisa timhakankulu (u ti tsala hi marito ya wena) Ku longoloxa swivulwa na ku tirhisa mahlanganisi ya ndzandzelelano ku hlhanganisa swivulwa eka xitsuriwa.
	<p>Hi Nwa Hi Kolwa</p> <p>Mbita ya Mudyondzi: 62-81</p> <p>Xihiovo xa Mudyondzisi: 23-29</p> <p>Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 7</p>		

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 2: KU TSALA				
• Xitsalwana: (30 wa timaraka) Ndzungulo/nhlamuselo (Exikarhi ka kotara)				
9-10	<p>Machhinga ya ku yingisele na ku vulavula Yingisela eka na ku kanelia mahungu ya nkarhi wa sweswi ku ya hi maphephahungu na tiatikili ta timagazini</p> <ul style="list-style-type: none"> Matirhiselo ya ririmii ro onga/ro tlhontilha matitwelo/nsusumeto Matirhiselo ya swikoweto/ switsundzuxo swo voniwa Ku landzelela milawu Ririmii ra miri/swikoweto leswi faneleke Manghenelo yo koka rinoko na mahetetelelo ya matimba Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu 	<p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo kuma mahungu (tirhisa xitshuriwa xo fana na tiatikili ta maphephahungu/ leyi tsariweke)</p> <p>Kongomisa eka ntvisiso (maqhingga yo hlaya):</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko bya timhakankulu Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongoeka vuxokoxoko byo seketeda Ku bvumba/endla minkumbetelo Ntiviso na mavonelo Mavonelo ya mutsari Ku kumbetela tinhlamuselo ta marito lama nga tolovelakangki na swifaniso <p>Ku hlayela ehensha: Ku hlayela atikili ya phephahungu ehensha loku lulamisiweke/ka xijumanii</p> <ul style="list-style-type: none"> Matirhiselo ya thoni, magoza na matwairiselo ya rito Landzelela mimfungho ya mahikahatelo/swihika hato leswaku swi ta twiseka Ririmii ro tinhisa miri leri faneleke 	<p>Switsuhuriwa sva switsalwambiko swo leha/koma:</p> <p>Tsala papila ra mafundza</p> <ul style="list-style-type: none"> Swilaveko swa xivumbeko, xitayili Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu Nhlawulo wa marito <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hielia Ku hlerisa na ku andlala <p>Tsala papila hi ku tsala u landzelela magoza</p>	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>Mavitashwanakananyiwa; Vundhawu Mahlawuri: vukulu, nkoka</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Ku longoloxa (ku landzelelana); ndzimana ya nhlamuselo, ririmii ra nsusumeto na ro tlhontilha matitwelo; mboymelathelorin/we na ku venga handle ka xivangelo, ku vona mhaka hi tlhlo rin 'we, switrihisiwa sva xitayili swa ririmii (swikhavisaririmii)</p> <p>Tinhlamuselo ta marito:</p> <p>Varmavizweni, maritofularha, nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega</p> <p>Mahikahatelo:</p> <p>Mimfungho ya mintshaho; mfungho wa xihlamalo/rihlamari, hefemulo, hiko; mimfungho ya swivutiso; mifungho wa nsiyoo - ku komba ku ya emahlweni</p>

- MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 3 (60 wa timaraka) KU ANGULA EKA SWITSHURIWA:**
- Xitshuriwa xa matsalwa kumbe xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka)
 - Xitshuriwa xa swo voniwa (10 wa timaraka)
 - Nkomiso (10 wa timaraka)
 - Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmii (20 wa timaraka)

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NIKAMAFUNDZA	
<p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambarahambana ya ku yingisela na ku vulavula Landzelela magoza ya ku yingisela 	<p>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko yo hlayersa ehenhla Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharrhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka simesitara (yuthhokovetseri, novhele na xirungulwana)
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayersa ehenhla (20 wa timaraka) (Mudyondzisi u sungula ntirho wa swa nomo eka kotara ya 1 kutani vu ta hetisawa na ku rhekhodiwa eka kotara ya 2) 	<p>GIREDI YA 7 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 1</p> <p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 2 KU TSALA</p> <ul style="list-style-type: none"> Xitsalwana: Ndzungulo/nhlamuselo (30 wa timaraka) (Exikarhi ka kotara) <p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 3</p> <p>KU ANGULA EKA SWITSHURIWA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Xitshuriwa xa matsalwa kumbe xo ka xi nga ri xa matsalwa (20) Xitshuriwa xa swo voeniwa (10) Nkomiso (10 wa timaraka) Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm (20)

XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: KOTARA YA 2

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>Machhinga ya ku yingisela na ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela: Tirhisa xitshuriwa xo tsariwa na/ xa swo voniwa swo fana na phositar/xinavetiso/ku hlayiwa ka mahungu ya le ka Thelevhixini</p> <p>Landzelela magoza yo yingisela: Ku tilulamisela ku yingisela: Tivisa vadyondzi eka ku yingisela</p> <p>Hi nkarhi wo yingisela – ku vutisa swivutiso, ku lemuka, ku fananisa, ku teka tinotsi, ku hlamusela</p> <p>Endzhaku ko yingisela i nghingiriko lovuu ku landzelaka ku yingisela hi koxe.</p> <p>Vadyondzi va:</p> <ul style="list-style-type: none"> vutisa swivutiso, vulavula hi leswi xivulavuri xi nga swi vula, na sw. na sw. Katsakanya Teka swiboho 	<p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisia: Tirhisa xitshuriwa xo tsariwa na/ kumbe swovoniwa swo fana na xinavetiso/phositar/ku hlayiwa ka mahungu ya le ka thelevhixini)</p> <p>Maqhingga ya ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu Ku hlaya hi ku dzika Endla minkumbetelo (swimunhuhatwa, mbangu, vutumbulukelo, hungu) <p>Vadyondzi va:</p> <ul style="list-style-type: none"> vutisa swivutiso, vulavula hi leswi xivulavuri xi nga swi vula, na sw. na sw. Katsakanya Teka swiboho <p>Ku hlayela ehenhla (novhele)</p> <ul style="list-style-type: none"> Matirhisele ya thoni, Matwariselo ya rito Mavulelo ya marito Landzelela mimfungho Ku languta vaamukeriva mahungu Mahikahatelo leswaku swi ta twisiseka Ririmu ro tirhisa miri leru faneleke 	<p>Tsala switshuriwa swa switsalwambiko: Xinavetiso/ phositar/ku hlayiwa ka mahungu ya le ka thelevhixini (hlawula xin'we ntseña)</p> <ul style="list-style-type: none"> Swilaveko swa xivumbeko Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu Nhlawulo wa marito na ku vumba swivulwa Swiphemu swa swo voniwa swo fana na tinxaka ta tifonto na sayizi, tinhlokohaka, mimfungho, muhluvo) Ririmu ro onga/ra nsusumeto <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tololelekangki hi ku tirhisa vuswikoti byo avanyisa rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo Ririmu ro onga Ririmu ra matfundza/nkamafundza 	<p>Xiyimo xa rito: Mavitavito, rimbewu, vun'we, vunyngi, Rihlawuri: vulkuu, nkoka</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa, swivulwan'we na swivulwankatsano</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: Yamavizweni, maritofularha, tinhlamuselo to kongoma na to gega</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Hikombirhi, hikwana, ku tirhisa dikixinari</p>

3-4	<p>Maghingya ya ku yingisela na ku vulavula: Mbhurisano wa ntlawa/ tliasi hi ku nyika swileriso kumbe ku landzelela maendlelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlawula nhlokomhaka • Ku avalena miehleketo • Syerisana na van'wana na ku yingisela hi vukhetta • Tatisa mavangwa <p>Ku vulavula loku lulamisiweke/ka xijumanhi ndlela yo landzelela swileriso kumbe maendlelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kongomisa eka nhlawulo wa marito • Matirhiselo ya thoni, magoza, na matvariselo ya rito • Matirhiselo ya swikoweto/ switsundzuoxo swo voniwa • Matirhiselo ya ririmri ro tirhisa miri leri faneleke 	<p>Ku hlaya/ku langutisa hi xikongomelo xo twisia: Hlaya xitshuriwa xa xileriso swo fana na rhesipi/swiveteloso matihelo, sw. na sw.</p> <p>Kongomisa eka ntvisiso (Maqhingga ya ku hlaya)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko bya timhakankulu • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka vuxokoxoko byo seketedla • Ku hlaya hi ku dzika • Endla minkumbetelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamiselka ku hlaya (tivisa xitshuriwa) • Hi nkarti wo hlaya (swihawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhuaku ko hlaya (hamula swivitisoso, pimanisa, hambanisa, hleia) 	<p>Xitshuriwa xa switsalwambiko swo koma: Tsala xitshuriwa xa swileriso xo fana na matirhiselo ya xitshuriwa, malulamiselo ya swakudyia, ku lunghisa leswi nga onhaka, na sw. na sw.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirthisa swilaveko leswi faneleke swa xivumbeko na xitayili • Kongomisa eka vaamukeri va mahungu hi xikongomelo na mbangu • Nkhomano wa tindzimana • Tirthisa nhlawulo wa marito na xivumbeko xa xivulwa leswi faneleke <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfxeta • Ku hlela • Ku hlerissa na ku andlala <p>Vuthhokovetseli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihawulekisinkulu swa xithhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xithhokovetselo, swigaririmi/vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino Xivumbeko xa xithhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela ley marito ya longoloxiweke na kutsariwa ha yona • Nhlamuselo yo gega/tumbeloa • Moya • Nkongomelo na hungu 	<p>Mbita ya Mudyondzi: 117-135</p> <p>Xihlovo xa Mudyondzisi: 43-48</p>	<p>Hi Nwa Hi Kohwa</p>
	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1: SWA NOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlayela ehembla (20 wa timaraka) Vadyondzisi va sungula ku nyika ntirho lowu exikarhi ka kotara ya 1 ku endlela leswaku vadystondzi hinkhwavo va ta va va kamberiwile hi ku hela ka kotara ya 2) 				

VHIIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
5-6	<p>Machhinga ya ku yingisela na ku vulavula: Xikambelantwisiso xo yingisela: Yingisela ntshaho wa novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlamusela magoza yo Yingisela Teka tinotsi Hlamula swivutiso <p>Landzelela magoza yo yingisela:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titulamisela ku yingisela: Tivisa vadyondzi eka ku yingisela Hi nkarihi wo yingisela – ku vutisa swivutiso, ku lemuka, ku fananisa, ku teka tinotsi, ku hlamusela Endzhaku ko yingisela i ngingirinko lowu ku landzelaka ku yingisela hi koxe. Vadyondzi va: Vutisa swivutiso, Vulavula hi leswi xivulavuri xinga swi vula, na sw. na sw. 	<p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisisa Hlaya xitshuriwa xa matsalwa: Ntshaho wa novhele</p> <p>Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: Swo fana na ximunuhuhawta, vumunuhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo</p> <p>Maqhingga yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma uxokoxoko hi ku angarheia Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu Endla minkumbetelo (swimunuhuhawta, mbangu, yutumbulukelo, hungu) Kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tololekangiki hi ku tirthisa vuswikoti byo avanyisa rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo Ririm i ro tlhonthla matitwelo <p>Katsakanya xitshuriwa Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisisa - xitshuriwa xo tsariwa na/kumbe</p> <p>xa swo voniwa swo fana na: Khathuni/switchupuchupu swa tikhomiki</p> <ul style="list-style-type: none"> Xvumbeko, swimbyarumbyaru swa mbulavulo, mafambafambisel o ya swirho swa xikandza, ririm i ro tirthisa miri, mbango, mahikahatelo, nhlawulo wa marito, swigaririmi, xikongome xo mudirowi wa tikhathuni. 	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko: Tsala nhluto wa buku/papila ra ximfumo/mafundza ro ya eka mutsari/muhangalasi</p> <p>Tirthisa milawu ya tindzimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivulwa xa nhlokomhaka xa ndzimana Timhakkankulu na ta ku seketela Ndzandzeleleno lowu faneleke wa tindzimana Tirthisa mahlanganisi ku kombisa nkhomano Tirthisa tinxaka to hambanahambana ta swivulwa, vulehi na swivumbeko <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hierisisa na ku andlala <p>Tsala nhluto wa buku/papila ra ximfumo/mafundza ro ya eka mutsari/muhangalasi</p>	<p>Xiyimo xa rito: Mavitanikatsano, tinxaka ta mabumabumeri</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Nhlokomhaka, riendli na xiendiwa, xitwananisi xa nhlokomhaka, swivulwan'we/ swivulwahosi, switatimende, nkarihi wa sweswi, nkarihi lowu hundzeke</p> <p>Mahikahatelo: Hiko, hefemulo, mfungho wa rihlamari, mfungho wa xivutiso Ku tirthisa dlikixinari</p> <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hi nkarihi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela)

Hi Nwa
Hi Kolwa

Mbita ya Mudyondzi: 136-150
Xiihoovo xa Mudyondzisi: 49-57
Hi Nwa Hi Kolwa Baku Yo Hlaya Giredi Ya 7

		MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 4	
• Ku tsala xitshuriwa xa xitsalwambiko: (2 swo koma kumbe 1 xo leha) 10 wa timaraka • (Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelo xa le xikarhi ka lembe xo lawuriwa)	7-8	<p>Macchinga ya ku yingisela na ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela xa ku komba hilaha fomo/fomo ya swivutiso swa ndzavisiso yi tatiwaka ha kona</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titoloveta magoza yo Yingisela Teka tinotsi Hlamula swivutiso <p>Maqhingga ya ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarheia na ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu Vumba vuxaka Hlamula swivutiso Landzelerisa no basisa Nhlamuselo ya marito <p>Tinxaka to hambanahambanta vuthihlanganisi bya swa nomo: Hi matirhiselo ya fomo ya swivutiso swa ndzavisiso kumbi fomo.</p> <p>Mbhurisano/nkanerisano wa foramu/phanele</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlawula nhlokomhaka Ku nyikana miehleketo Siyersana na van'wana na ku yingisela hi vukhetra Tatisa mavangwa Tirhisa marito yo komba ku angula eka leswi vuriwaka xik. oho, he, kumbexana, aredzi ku yisa emahlweni mbhurisano 	<p>Xyimo xa rito: Mavitaswilo, mavitantlawa; maengeteri ya mukhuva na nkari; mabumabumeri</p> <p>Xyimo xa xivulwa: Swivulwananandza, swivulwankatsano na swivulwampflungano</p> <p>Trinhamuselo ta marito: Yamavizweni, maritofularpa, mafanapeletwana/tihomonimi</p> <p>Mahikahatelo: Mimfungho ya svivutiso; mfungho wa nsiyo -ku komba ku ya emahlweni; ku tirhisa maletere lamakulu; xiboho</p> <p>Nkomiso wa marito - mavitonkomoiso/inixiyalizimi, akhironimi, swicupu</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p>
		<p>Xitshuriwa xa mahungu: Hlaya xitshuriwa hi matatiselo ya fomo (fomo ya xikombelo/ vuxokoxoko bya wena/ndzavisiso/fomo ya xithekinoloojii, sw. na sw)/nkoka wa fomo ya swivutiso swa ndzavisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Vuxokoxoko/mahungu lama lavekaka Matirhiselo ya riими Nsayino <p>Maqhingga ya ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarheia na ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu Vumba vuxaka Hlamula swivutiso Landzelerisa no basisa Nhlamuselo ya marito <p>Ku hlaya hi ku landzelerla magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titulamisela ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hi nkari wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Ku hlaya/angutisa hi xikongomelo xo twisia: Ku tsala nkomiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarheia Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu Ku katsakanya Ku vumba xifaniso emiehlekettweni Ku endla minkumbetelo Nhlamuselo ya marito 	<p>Xitshuriwa sva switsalwambiko: Ku tatisa fomo ya swivutiso swa ndzavisiso kumbe tifomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Landzeela swileriso Nyika mahungu/vuxokoxoko hi ku hetiseka Tirhisa riimi leri faneleke <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelerla magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisasa na ku andala
		<p>Mbita ya Mudiyondzi: 151-172</p> <p>Xihlovo xa Mudiyondzisi: 58-64</p> <p>Hi Nwa Hi Kolwa</p>	<p>Hi Nwa</p> <p>Hi Kolwa</p>

VHIIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HILAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
9-10	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA KHOTSHURIWA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 wa timaraka) <ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Nkomiso (10) Xivutiso xa 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi (20 wa timaraka) 	Hi Nwia Hi Kolwa	Mbita ya Mudyondzi: 173-17	
MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA (Makambelelo ya dyondzo/nkamafundza yo yisa emahilweni)				
	Micingiriko ya ku yingisela na ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> Micingiriko yo hambaranahambana ya ku yingisela na ku vulavula Landzelela magoza ya ku yingisela 	Micingiriko ya ku hilaya na ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> Ku hilaya hi ku landzelela magoza Micingiriko yo hilayela ehenhla Micingiriko ya xikambelantwiso xo hilaya Micingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinhharu ta matsalwa ya ndzawulelo eka simesitara (yuthokovetseri, novhele na xirungulwana) 	Micingiriko ya ku tsala na ku andlala <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switshuriwa swa xitsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi 	Micingiriko ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi <ul style="list-style-type: none"> Micingiriko yo hambaranahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leyi fambisanaka na tinxaka ta switshuriwa
GIREDI YA 7 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 2				
	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWANO MO: <ul style="list-style-type: none"> Ku hilayela ehenhla (20 wa timaraka) Vadyondzisi va sungula ntirho lowu eka kotara ya 1 ku endlela leswaku vadyondzi hinhkwavo va va va kamberiwile hi ku hela ka kotara ya 2 	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 4: <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala xitshuriwa xa xitsalwambiko; (2 swo koma kumbe 1 xo leha) 10 wa timaraka (Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xo lawuriwa) 	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA KHOTAVUXIKA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 WA TIMARAKA) <ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xo ka xinga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (10 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi (20 wa timaraka) 	

XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>Maqhingga ya ku yingisela na ku vulavula Yingisela na ku vulavula hi ntlangu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Teka xiave eka mbulavurisano wa nkamafundza hi ntlangu Tirhisa rhejisitara leri lulameke/ faneleke Tirhisa ririm ijeri faneleke Yisa emahlweni mbulavurisano Hlamula swivutiso <p>Landzelela magoza yo yingisela: Ku tilumisela ku yingisela: Tivisa vadyondzi eka ku yingisela Hi nkarti wo yingisela – ku vutisa swivutiso, ku lemuka, ku fananisa, ku teka tinotsi, ku hlamusela Endzhaku ko yingisela i rghingiriko lowu ku landzelaka ku yingisela hi koxe.</p> <p>Vadyondzi va:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vutisa swivutiso, Vulavula hi leswi xivulavuri xirnga swi vula, na sw. na sw. katsakanya Teka swiboho <p>Ku hlayela ehnhla (ntlangu)</p> <ul style="list-style-type: none"> Matirhiselo ya thoni, matwariselo ya rito Mavuelo ya marito, ku landzelela mimfungo, ku languta vaamukeri va mahungu Tekeia enhlokweni mahikahatelo leswaku swi ta twiseka Tirhisa ririm ro tirhisa miri leri faneleke/swikoweto 	<p>Xitsihuriwa sva matsalwa: xo fana na ntlangu wa lavantshwa/ ntlangu wa le ka xiyanimoya</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xitsihuriwa xa matsalwa: Swo fana na ximunhuhatwa, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Kongomisa eka ntwisiso (Maqhingga ya ku hlaya)</p> <ul style="list-style-type: none"> Vumba vuxaka Hlamula swivutiso Ku landzelerisa na ku basisa Ku hlanganisa Ku hielala <p>Vuthhokovetseli</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xithhokovetselo Tithekiniki ta matirhiselo ta xithhokovetselo, swigaririmi/ vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino Xivumbeko xa xithhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona Nhiamuselo yo gega/tumbela Moya Nkongomelo na hungu <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (tivisa xitsihuriwa) Hi nkarti wo hlaya (swihlawulekisi swa xitsihuriwa) Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hielala) 	<p>Xiyimo xa rito: Mavitavito, vun'we na vunyingi, maengeteri: mulkuva, nkarti, ndhawu</p> <p>Xiyimo xa xivulawa: Xivulwampfilungano; marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa.</p> <p>Tinhnamuselo ta marito: timitsu ta marito</p> <p>Mahikahatelo: Hikombirhi; mimfungho ya mintshaho; hefemulo; hiko; xirhatana; mifungho wa xivutiso</p> <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hielala Ku hierisisa na ku andala 	<p>Xiyimo xa rito: Mavitavito, vun'we na vunyingi, maengeteri: mulkuva, nkarti, ndhawu</p> <p>Xiyimo xa xivulawa: Xivulwampfilungano; marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa.</p> <p>Tinhnamuselo ta marito: timitsu ta marito</p> <p>Mahikahatelo: Hikombirhi; mimfungho ya mintshaho; hefemulo; hiko; xirhatana; mifungho wa xivutiso</p>

Mbita ya Mudiyondzi: 178-197

Xiervo xo Mudiyondzisi: 67-72

Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 7

Hi Nwa
Hi Kolwa

VHIIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
3-4	<p>Macqhingga ya ku yingisela na ku vulavula Ku yingisela na ku teka xiave eka nkancerisano hi phurojeke. Tinhlokohmaka ti ta kaneriwa no hlamuseli etilasini</p> <p>Yingisela na ku vulavula hi leswaku vulavisisi i yini/ maendlelo ya vulavisisi hi matsalwa ya ndzawulelo lama nyikiweke na nhlokohmaka.</p> <p>Ku yingisela na ku teka tinotsi hi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahungu hii phurojeke. Magoza yo hambarahambana ya phurojeke. Ku hlamusela vulavisisi Hlamusela maendlelo ya vulavisisi Tumbuluxa swivutiso swa kwalomu ka 2-3 swa vulavisisi Swihlovo/matsalwa lama tirhisiweke/bibiliyogirafi Vutisa na ku hlamura swivutiso Nyika miehleketo na mavonelo no hlawa. 	<p>Hiaya ku kuma mahungu mayelana na tinhlokohmaka na matsalwa ya ndzawulelo lama hlawuriweke.</p> <p>Vadyondzi va hlawa nhllokohmaka/ tsalwa ra ndzawulelo, va sungula ku hlaya na ku hlengeleta swihlovo</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlawa mahunguy ya vulavisisi lawa nga ta tisiwa exikolvweni. Lulamisa mahungu lama ngaa ta tirhisiwa eka xiyenge xo tsariwa. <p>Maqhingga yo hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma uxokoxoko hi ku angathela na Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu, ku vumba xifaniso xa le miehlekettweni Ku hlaya hi ku dzika Ku endla minkumbetelo Tinhlokuselo ta marito/swivulwahava swintshwa Mavonelo ya mutsari Ntiyiso na mavonelo Nhlamuselo yo tumbela 	<p>Tala tinotsi/katsakanya mahungu/tumbuluxa rimba ro vekeketa mahungu hi vulavisisi.</p> <p>Tirhisa tinxaka to hambana ta marimba yo vekeketa mhungu (tinotsi, nkomiso/mepe wa miehleketo) ku lulamisa vulavisisi bya phurojeke.</p> <p>Matsalelo ya biliyyogirafi (Goza ra 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinhlokohmaka to hambarahambana ti lava tinxaka to hambana ta marimba yo vekeketa mahungu. Hlawa no tumbuluxa marimba lama faneleke ku seketele muxaka wa xiendiwa lexinga ta tumbuluxiwa. <p>Kongomisa eka magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlawa marungula lama faneleke Tsal hi marito ya wena. Hlawa rima leri ri nga fanelia ku ya hi muxaka wa xitshuriwa lexixi nga ta tumbuluxiwa. Tirhisa swivumbeko swa riimi na milawu swo ulama. Xitshuriwa xin'wana na xin'wana xi ta kombisa riimi leri faneleke ku tirhisiwa eka phurojeke. <p>Landzelela magoza ya ku hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titulamisela ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hi nkarchi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ko hlaya (hlamura swivutiso, pimanisa, hambanisa, hieila) 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>Marito yantshwa na swivuiwahava hi ku ya hi swillaveko swa tinhlokohmaka to hambarahambana</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Mbulavulo; minkarhi ya maendli, tinxaka ta xivulwa, tinxaka ta ndzimana; swihluvi swa mbulavulo.</p> <p>Tinhlokuselo ta marito:</p> <p>Nhlamuselo yo gega; nhlamuselo yo kongoma; matihiselo ya riimi hi vuxoperi; riimi ro ka ri nga ri ra ximpumo; jagoni</p> <p>Mahikahatelo:</p> <p>Tipatironi ta mapeletelo. Ntivomarito eka mbangu ku ya hi swillaveko swa xitshuriwa lexinga ta tumbuluxiwa</p> <p>Tsala vulavisisi (rimba ro vekeketa mahungu) bya phurojeke na matsalwa lama tirhisiweke/swihlovo/ biliyyogirafi</p>

VHIKI 4 MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6: KU TSALA KA VUTUMBULUXI: PHUROJEKE		GOZA RA 1: Vulavisi si (vadyondzi) va endla vulavisi si hi phurojeke ya vona) (20 wa timaraka)	
5-6	<p>Maghingga ya ku yingisela na ku vulavula Va yingisela na ku vulavula hi ku tsala ntirho wa phurojeke (Gozza ra 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> Teka tinotsi Vutisa swivutiso Twisia mbyeyelo wa leswi languteriweke hi nhlokomhaka yin'wana na yin'wana. 	<p>Hlaya mahungu lama ya hlengleletiweke ya vulavisi si hi phurojeke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa vulavisi si (tinotsi/nkominiso/mepe wa miehleketeo) ku tilamisela xiyenge xa ku tsariwa xa phurojeke. Twisia milawu leyi lavekaka ku heta phurojeke. Hlaya tirhubiriki ta phurojeke na ku twisia swilaveko swa makambelelo <p>Xitschuriwa xa matsalwa:</p> <p>Mintsheketo/ntlangu Dyondzisa swihlawulekisinkulu swa xitschuriwa xa matsalwa swo fana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ximunuhuhatwa, yumunuhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo 	<p>Tsala/dirowa/tumbuluxa ntirho wo tsariwa wa nhlokomhaka leyi hlawuriweke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gozza ra 2: Ku tsariwa ka phurojeke Xivumbeko na swihlawulekisi leswi faneleke Lulamisa vundzeni (mepe wa miehleketeo) Timhankankulu na to seketela. Ndzimana/milawu ya swo voniwa Nxaxamelo lowu faneleke wa tindzimana ku tiysisa ku khomana ka tono. Ku kunguhata ku lulamisa mahungu <p>Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swa ririm swo huma eka vadyondzi</p> <p>Kongomisa eka ku hlaya hi ku landzeleia magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (tivisa xitschuriwa) Hi nkarti wo hlaya (swihlawulekisi swa xitschuriwa) Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hilela)
Hi Nwua Hi Kohwa		Mbita ya Mudyondzi: 216-235 Xihlovo xa Mudyondzisi: 80-87 Hi Nwua Hi Kohwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 7	

**VHIKI 6
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6: KU TSALA KA VUTUMBULUXI: PHUROJEKE**

Goza ra 2: Ku tsala (Vadyondzi) va tsala phurojeke ya vona) (30 wa timaraka)

- Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ka vutumbuluxi ka phurojeke
- Ku pfapfarhuta
- Ku pfuxeta
- Ku hlela
- Ku hlerisisa
- Ku andala phurojeke leyi tumbuluxiweke kahle.

VHIIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
7-8	<p>Machhinga ya ku yingisela na ku vulavula: Lulamisela vadyondzi ku tsala na ku nyika vuandlalo bya vona bya swa nomo hi phurojeke (Goza ra 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Matirhiselo ya ririm Rhejisitara Thoni Ririm i ra miri Manghenelo na mahetelolo Hlaya tihuburiki ta phurojeke na ku twisia swilaveko swa makambalelo Xitirhisiwa xo kambisisa lexi nga na mahungu ya mahlamuelo ya swivutiso, vuxaka exikarhi ka phurojeke na matsalwa ya rdzawulelo lama hlawuriweke, maandalelo ya mahungu hi ndlala leyi baseke, leyi sasekisiweke no twiseka, ku tirhisiwa ka mahungu lama eneleke. 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa: Vuthokovetseri/ntiangu/xirungulwana/novh ele (ntshaho) (Ku tilulamisela xikambelwana xa matsalwa)</p> <p>Swilhawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa swo fana na: ximunhuhatwa, yumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo</p> <p>Kongonisa eka ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titulamisela ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ko hlaya (hamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko: Nkomiso/tinotsi ta vuandlalo ta xiyenge xa swa nomo swa phurojeke.</p> <ul style="list-style-type: none"> Swilaveko swa xivumbeko, xitayili, Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu Nhlawulo wa marito, nhlamuselo leyi nga erivaleni Ku hamula swivutiso Xivumbeko xa xivulwa, vulehi na tinxaka. Tirhisa mahlanganisi ku kombisa nkhomanano <p>Kongomisa eka ku tumbuluxa vuandlalo lebyi tsariweke lebyi fambelanaka na tsalwa ra ndzawulelo na nhllokohmaka leyi hlawuriweke</p>	<p>Ntirho wa xiymo xa rito: Mabumabumeri</p> <p>Ntirho wa xiymo xa xivulwa: Ku tsala tindzimana</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Rito rin'we ematshan'wini ya xivulwana</p> <p>Mahikahatelo na mapeletele: Tipatironi ta mapeletele</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p>
9-10	<p>Machhinga ya ku yingisela na ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela (phosistara leyi nga na mahungu hi xivumbeko xa swo voniwa/ thwita</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlamusela magoza yo yingisela Teka tinotsi Tsala tinhlamulo 	<p>Ku hlaya/ langutisa hi xikongomelo xo twisia (tirhisa xitshuriwa xo tsariwa na/ kumbe swo voniwa swo fana na phosistara leyi nga na mahungu hi xivumbeko xa swo voniwa/ xitshuriwa xa mahungu hi thwita tithwiti)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu 	<p>Tsala switshuriwa xa switsalwambiko: Phosistara leyi nga na mahungu hi xivumbeko xa swovoniwa/ Tithwiti</p> <ul style="list-style-type: none"> Swilaveko swa xivumbeko Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu Nhlawulo wa marito na mavumbelo ya swivulwa fana na tinxaka ta tfonto na sayizi, tinhlokohmaka, mimfungho, muhlovo) Ririm i ro onga/ra nsunsumeto 	<p>Xiymo xa rito: mavitavito, rimbewu, vun'we, vanyingi, Rihlavuri: vukulu, nkoka</p> <p>Xiymo xa xivulwa: Ku longoloxa (ku landzelelana); ndzimana ya nhlamuselo, ririmira nsunsumeto na ro tlhonttha matitwelo; mboyamelatheliorin'we na ku venga handle ka xivangelo, ku vona mhaka hi tihlo rin'we, switrlisiswa swa xitayili swa ririm (swikkavisaririm)</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku dzika • Endla minkumbetelo (swimunhuhatwa, mbangu, vutumbulukelo, hungu) • Kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelakangiki hi ku tirhisa vuswikoti byo avanyisa rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo • Ririm i ro onga • Ririm i ra matundza/nkamafundza <p>Kongomisa eka ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku titulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarihi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha, tinhlamuselo to kongoma na to gega</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: mfungho wa mintshaho; hefemulo; hiko; mimfungho ya swivutiso; mfungho wa nsiyo -ku komba ku ya emahiveni Ku tirnisa Dikixinari</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p>
<p>Hi Nwia Hi Kolwa</p> <p>Mbita ya Mudyondzi: 255-272 Xihlovo xa Mudyondzisi: 95-101</p> <p>Hi Nwia Hi Kolwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 7</p> <p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 KU TSALA KA VUTUMBULUXI: PHUROJEKE</p> <p>Gozza ra 3: Vuandlalo bya Swanomo (Vadyondzi va andlala phurojeke ya vona hi swa nomo) (20 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa xiyumbeko lexi faneleke: Masungulo, miri na mahetelelo • U andlala mhakankulu na vuxokoxoko byo seketela • U tirhisa ririm i ra miri leri faneleke na vuswikoti byo andlala, xik. u languta vayingiseri, mayimelo ya kahle no cinca cinca ntwariso wa rito, tirhisa swikoweto (tirhisa mavoko), tirhisa thoni ya rito ra yena ra ntumbuluko • U teka xiave eka minkanerisano • U tsrama eka nhlokohaka • U nyuka xivikontsundzuxo lexi faneleke • U tsrama eka nkanerisano • U kombisa ku twisia timfanelo na matitwelo ya van'wana • U swa nomo eka kotara ya 3 u fika emakumu eka kotara ya 4 loko timaraka ti rhekhodiwa <p>(Sungula hi ntirho wa swa nomo eka kotara ya 4 loko timaraka ti rhekhodiwa)</p>	

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 8 KU ANGULA EKA MATSALWA (30 WA TIMARAKA)				
• Vutihokovetseni (10 wa timaraka) – xa boha NA				
• Novhele/ Ntlangu (10 wa timaraka) NA				
• Swirungulwana/mintsheketo (10 wa timaraka)				
Hi Nwa Hi Kolwa	Mbita ya Mudyondzi: 21-41 Xihivo ya Mudyondzisi: 7-14 Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 7			
<p align="center">MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NIKAMAFUNDZA (Makambelelo ya dyondzo/nkamafundza yo yisa emahlweni)</p>				
Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula	Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa	Migingiriko ya ku tsala na ku andlala	Migingiriko ya swiaki na milawu ya matirhisele ya ririm	Migingiriko ya swiaki na milawu ya matirhisele ya ririm
• Migingiriko yo hambarahambana ya ku yingisela na ku vulavula	• Ku hlaya hi ku landzelela magoza	• Ku tsala hi ku landzelela magoza	• Migingiriko yo hambarahambana ya swiaki na milawu ya matirhisele ya rimi ley fambisanaka na tinxaka ta switshuriwa	• Migingiriko yo hambarahambana ya swiaki na milawu ya matirhisele ya rimi ley fambisanaka na tinxaka ta switshuriwa
• Landzelela magoza ya ku yingisela	• Migingiriko yo hlayah ehembla	• Switshuriwa swa xitsalwambiko		
	• Migingiriko ya xikambelantwiso xo hlaya	• Xitsalwana		
	• Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa ley ikongomisiweke eka tinxaka tinhharu ta matsalwa ya ndzawulelo eka simesitara (vuthokovetseni, novhele na xirungulwana)	• Ku tsala ka vutumbuluxi		
<p align="center">GIREDI YA 7 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 3</p>				
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6 – PHUROJEKE YA KU TSALA KA VUTUMBULUXI –	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 PHUROJEKE YA KU TSALA KA VUTUMBULUXI	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 8 KU ANGULA EKA MATSALWA (30 wa timaraka)	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 8 KU ANGULA EKA MATSALWA (30 wa timaraka)	
• Ndzaavisiso na ku tsala phurojeke (20 + 30 = 50 wa timaraka)	• Vuandlalo bya swa nomo bya phurojeke (20 wa timaraka), (Sungula hi ntirho wa swa nomo eka kotara ya 3 u fika emakumu eka kotara ya 4 loko timaraka ti rhekhodiwa)	• Xithokovetselo (10 wa timaraka) – Xa boha na Novhele/ntlangu (10 wa timaraka)	• Xithokovetselo (10 wa timaraka) – Xa boha na Novhele/ntlangu (10 wa timaraka)	• Swirungulwana/mintsheketo (10 wa timaraka)

XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: KOTARA YA 4

© Shuter & Shooter Publishers

VHJKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA
1-2	<p>Maqhingya ku yingisela na ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela lexi kongomisiweke eka ku nyika swiletelelo swa matihelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titoloveta magoza yo yingisela Teka tinotsi Hlamula swivutiso <p>Maqhingya ya ku yingisela na ku vulavula Vuandlalo bya swa nomo Yisa emahlweni makambelelo ya mafundza ya Ntirho wa 7</p> <ul style="list-style-type: none"> Matirhiselo ya ririm Rhejisitara Thoni Ririmia ra miri Mangheneno na mahetetelelo 	<p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisia (tirhisa nyika na ku vutisa swiletelelo swa matihelo)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hattisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko bya timhakankulu Ku hlaya hi ku hattisa hi xikongomelo xo kuma mongo Kubvumba Ku endla minkumbetelo Ku kumbetela tinhlamuselo ta marito lama nga tolovelekangiki na swifaniso Timhakankulu na to seketeda Nitiyiso na mayonelo Minkumbetelo na mahetetelelo Mayonelo ya yena n'wini <p>Maqhingga ya ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku vumba vuxaka Ku hlamlula swivutiso Ku landzelerisa Ku katsakanya/komisa Ku hilanganisa Ku hleia/kambela 	<p>Xiyimo xa rito: Mavitasiwanakananyiwa, mavitantawa, mavitanikatsano Vundhawu</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Swivulwan/we/ swivulwanahosi, swivulwankatsano, swivulwampflungano</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha, nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega, mahlawuri; maengeteri</p> <p>Mahikahatelo: Hikombirhi; swirhatana/mimfungho yo tshaha; hiko; swirhatana</p> <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andlala <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hi inkarhi wo hlaya (swihawulekisika swa xitshuriwa) Endzhaku ko hlaya (hlamlula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutthokovetseli</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihawulekisinkulu swa xithhokovetselo Tithekiniki ta matirhiselo ta xithhokovetselo, swigaririm/vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino Xivumbeko xa xithhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona Nhlamuselo yo gega/tumbela Moya Nkongomelo na hungu

Mbita ya Mudyondzi: 273-291

Xiiloxo xa Mudyondzisi: 102-108

Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 7

Hi Nwa
Hi Kolwa

VHJKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
3-4	<p>Maqhingga ya ku yingisele na ku vulavula Tinxaka to hambanahambana ta vuthianganisi bya swanomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mapfulelo ya kahle/ manghenelo Matirhiselo ya thoni, magoza na matwarielo ya rito Matirhiselo ya ririmiri ro tinhisa miri leri faneleke Mahetelelo ya kahle <p>Encenyeto: mafambiselo ya nhlenglelettano</p> <ul style="list-style-type: none"> Lava tekaka xiave Matirhiselo ya ririmiri Xiyumbeko Ku endla leswi languteriweke eka xiymo lexi a nyikiweke xona <p>Maqhingga ya ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku vumba vuxaka Ku hlamula swivutiso Ku landzelerisa na ku xcopaxopa Ku kumbetela nhlamuselo ya marito. Ku katsakanya/komisa Ku hlanganisa Ku hlela/kambela Ku hlaya hi ku landzelela magoza: Ku tilulamisea ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hin karhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ko hlaya (hamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Maqhingga ya Ku yingisele na Ku vulavula Vuandlao bya swanomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Rhejisitara Thoni Ririmiri ra miri Mangheneno na mahetelelo. <p>Yisa emahlweni makambelelo ya mafundza ya Ntirho wa 7</p> <ul style="list-style-type: none"> Matirhiselo ya ririmiri Rhejisitara Thoni Ririmiri ra miri Mangheneno na mahetelelo. 	<p>Xitshuriwa xa xileriso: Hlaya xitshuriwa xa matsalelo ya xitviso/ajenda na makanelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Lava tekaka xiave Matirhiselo ya ririmiri Xiyumbeko Ku endla leswi languteriweke eka xiymo lexi a nyikiweke xona <p>Maqhingga ya ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku vumba vuxaka Ku hlamula swivutiso Ku landzelerisa na ku xcopaxopa Ku kumbetela nhlamuselo ya marito. Ku katsakanya/komisa Ku hlanganisa Ku hlela/kambela Ku hlaya hi ku landzelela magoza: Ku tilulamisea ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hin karhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ko hlaya (hamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Maqhingga ya Ku yingisele na Ku vulavula Vuandlao bya swanomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Rhejisitara Thoni Ririmiri ra miri Mangheneno na mahetelelo. <p>Yisa emahlweni makambelelo ya mafundza ya Ntirho wa 7</p> <ul style="list-style-type: none"> Matirhiselo ya ririmiri Rhejisitara Thoni Ririmiri ra miri Mangheneno na mahetelelo. 	<p>Switsihuriwa swa switselwambiklo swo leha xik. switviso/ajenda na makanelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Kombisa vaamukeri va mahungu na xikongomelo xo tsala; Teka xiboho hi xitayili, mavonelo na xivumbeko xa matsalelo; Nhlawulo wa marito na swiaki swa ririmiri <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andala <p>Maqhingga ya ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlamula swivutiso Ku landzelerisa na ku xcopaxopa Ku kumbetela nhlamuselo ya marito. Ku katsakanya/komisa Ku hlanganisa Ku hlela/kambela Ku hlaya hi ku landzelela magoza: Ku tilulamisea ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hin karhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ko hlaya (hamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Maqhingga ya Ku yingisele na Ku vulavula Vuandlao bya swanomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Rhejisitara Thoni Ririmiri ra miri Mangheneno na mahetelelo. 	<p>Xiyimo xa rito: Msivi: masivinene, masivikomba, masivintalo.</p> <p>Xiyimo xa xivuliwa:</p> <p>Nkarhi wa sweswi, nkarki lowu hundzeke, marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa, riendli ra nghingiriko na riendli ra xitwisiwo</p> <p>Tinhlamuselo ta marito:</p> <p>maviti yo pfelela eka minsinya ya maendlili.</p> <p>Mahika/hatelo: Xirhatana; ku tirhisa maletere lamakulu; hefemulo; hiko; hikombirhi Ntivonmarito eka mbangu</p> <p>Ku hlaya/ langutisa xitshuriwa xo tsariwa na xa swovoniwa hi xikongomelo xo twisia (tigirafu: tibara/ntila/phayi/ phositaru leyi nga na mahungu hi xivumbeko xa swo voniwa)</p> <p>Maqhingga ya ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko bya timhakanaku Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka vuxokoxoko byo seketeila Ku bvumba Ku endla minkumbetelo Ku kumbetela tinhlamuselo ta marito lama nga tol ovelekangiki na swifaniso Mavonelo ya yena n'wini

		MAKAMBELEO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7	
		SWA NOMO: (20 wa timaraka)	<ul style="list-style-type: none"> Vuandlalo bya swa nomo hi phurojeke (Vadyondzisi va sungula ku nyika ntirho lowu hi kotara ya 3 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va ta va vakamberiwile hi ku hela ka kotara ya 4)
5-6	<p>Maqhingga ya ku yingisela na ku vulavula Njhekanjheksano/ mbhurisano wa ntawa:</p> <p>Kanela matirhiselo ya imeyili/leswi tsariwaka eka dayari/tifulayara</p> <ul style="list-style-type: none"> Svhilawulekisi na milawu Ku kunguhata, ku lavisisa, ku lulamisa na ku andlala Ku katsakanya/komisa (hi nomo) <p>Ku hayela ehenhla</p> <ul style="list-style-type: none"> Matirhiselo ya thoni, magoza na matwariselo ya rito Landzelela mimfungho ya mahikahatelo leswaku swi ta twiseka Ririm ro tirthisa miri leru faneleke 	<p>Xitschuriwa xa xitsalwambiko: Hlaya xitschuriwa lexi nga na dayari/imeyili/tifulayara</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko Matirhiselo ya ririm Vaamukeri va mahungu <p>Maqhingga ya ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku vumba vuxaka Ku hlamula swivutiso Ku landzeleisa na ku xcopaxopa Ku kumbetela nhlamuselo ya marito Ku katsakanya/komisa Ku hlanganisa Ku hlela/kambela <p>Ku hlayela ehenhla</p> <ul style="list-style-type: none"> Matirhiselo ya thoni, magoza na matwariselo ya rito Landzelela mimfungho ya mahikahatelo leswaku swi ta twiseka Ririm ro tirthisa miri leru faneleke 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>Masivinene, masivikomba, maviti - mavitantawa; maendli, mabumabumeri: Swirhangi, swilandzi na timitsu.</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Marito ya muvulavuri; nhlokonhhaka na xitwananisi; switatiimende; swivutiso swo ka swi nga lavi tinhlamulo</p> <p>Tinhlamuselo ta marito:</p> <p>Maritofularha, nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega (eka mbangu)</p> <p>Mahikahatelo:</p> <p>Mimfungho ya mintshaho; mimfungho ya swivutiso; hefemulo; mimfungho ya xihlamalo; fonto</p> <p>Tsala xin'we xa switschuriwa leswi vuriweke laha henhla Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaamukeri va mahungu, xikongomelona na mbangu Nhlawulo wa marito, xivumbeko, vulehi na tinxaka ta swivulwa <p>Landzelela ku hlaya hi magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titulamisela ku hlaya (tivisa xitschuriwa) Hi nkarkhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitschuriwa) Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimarisisa, hambanisa, hlela) <p>Xikambelantwisoso xo hlaya: (xitschuriwa xa mahungu xin'wana na xin'wana lexi nga xa ndzawulelo)</p> <p>Ku tsala nkomiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsala nkomiso hiku landzelela magoza u kongomisa eka Xivumbeko Matirhiselo ya ririm <p>Maqhingga yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko bya timhakankulu Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka vuxokoxoko byo setetela Ku kombisa timhakankulu, u ti tsala hi marito ya wena Ku longoloxa swivulwa na ku tirthisa mahlanganisi ku swi hlanganisa swi vumba xitschuriwa.
		<p>Hi Nwa Hi Kolwa</p>	<p>Mbita ya Mudyondzizi: 308-323</p> <p>Xihiovo xa Mudyondzizi: 155-122</p> <p>Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 7</p>




VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
VHIKI 7 MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 9					
7-8	Mpfuxeto na ku lulamisela xikambelo xa ku hela ka lembe Ku vulavula: <ul style="list-style-type: none"> Ku hiaya loku lulamisiweke Ku hiaya ka xijumana Ku yingisela: <ul style="list-style-type: none"> Xikambelantwisiso xo yingisela 	Mpfuxeto na ku lulamisela xikambelo xa ku hela ka lembe Ku tsala: <ul style="list-style-type: none"> Ku haya loku lulamisiweke Xikambelantwisiso xo hilaya Xitshuriwa xa swovoniwa <ul style="list-style-type: none"> - Khathuni/swichupuchupu swa tikhoniki - Xinavetiso - Tigirafu Nkomiso Matsalwa: <ul style="list-style-type: none"> - Novhele/swirungulwana/ mintsheketo - Ntiangu - Swithokovetselo 	Mpfuxeto na ku lulamisela xikambelo xa ku hela ka lembe Ku tsala: <ul style="list-style-type: none"> Switshuriwa swa switsalwambiko Swivulwan'we/swivulwahosi; swivulwankatsano; swivulwampfilingano; switatimende; nhlokohhaka na switwananisi; swivumbeko swa swivutiso; nandzulo 	Xiyimo xa rito: Masivintalo, masivikomba, nsinya Xiyimo xa xivulwa: Swivulwan'we/swivulwahosi; swivulwankatsano; swivulwampfilingano; switatimende; nhlokohhaka na switwananisi; swivumbeko swa swivutiso; nandzulo	
KU ANGULA EKA XITSHURIWA (60 WA TIMARAKA)					
9-10	XIKAMBELELO XA KU HELA KA LEMBE MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 10: PAPILA RA 2		<ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (10 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na milawu ya matirhisele ya ririm (20 wa timaraka) 		
	Hi Nwa Hi Kolwa Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hilaya Giredi Ya 7	Hi Nwa Hi Kolwa Mbita ya Mudyondzi: 324-336 Xihlovo xa Mudyondzisi: 123-128	Hi Nwa Hi Kolwa Mbita ya Mudyondzi: 324-336 Xihlovo xa Mudyondzisi: 123-128	Hi Nwa Hi Kolwa Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hilaya Giredi Ya 7	

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NIKAMAFUNDZA (Makambalelo ya dyondzo/nkamafundza yo yisa emahlweni)	
<p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambarahambana ya ku yingisela na ku vulavula Landzelela magoza ya ku yingisela 	<p>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutissa</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko yo hlayersa ehenhla Migingiriko ya xikambelantwiso xo hlaya Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa ley kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka simesitara

GIREDI YA 7 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 4	
<p>XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 SWA NOMO (Papila ra 1): (20 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> Vuandlalo bya swa nomo hi phurojeke (Vadyondzisi va sungula ku nyika ntirho lowu exikarhi ka kotara ya 3 ku endielia leswaku vadyondzi hinkwavo va va kamberiwile hi ku hela ka kotara ya 4) 	<p>XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 9: KU TSALA (Papila ra 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala xitsalwambiko (2 swo koma KUMBE 1 xo leha: 10 wa timaraka) Xi tsariwa ku nga se sungula xikambelo xa ku hela ka lembe

MAKAMBELELO YA EXIKARHI KA LEMBE	MAKAMBELELO YA SWIKAHLWA	MAKAMBELELO YA XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE	MAKAMBELELO YA NTIRHO WA SWA NOMO:
<p>MINTIRHO YA 7 YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Ntirho wun'we (1) wa swa nomo (Ku hlayersa ehenhla eka simesitara hinkwayo ya 1) Mintirho yinhahu (3) ya ku tsala Ntirho wun'we (1) wa ku angula eka switshuriwa Xikambelwana xin'we (1) xo lawuriwa xa Khotavuxika Xikambelwana xin'we (1) xa matsalwa 	<p>SWIKAMBELO SWO TSARIWA</p> <ul style="list-style-type: none"> Papila ra 2: Ku angula eka switshuriwa Papila ra 3: Switshuriwa swa switsalwambiko 	<p>MAPAPIILA YA XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE</p>	<p>Papila ra 1: Vuandlalo bya swa nomo hi phurojeke ya ku tsala ka vutumbuluxi (Semisitara ya 2)</p>

8



XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: KOTARA YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
Makambelolo ya masungulo lama ringanisiweke (ya ta setiwa exikolweni) ma ta endliwa eka masiku manharhu ya vhiki ro sungula eka kotara ya 1 (Vhiki ra 1-Masiku ya 1-3). Ku ta kamberiwa vuswikeri na ku languta swiphiso swa ku dyondza leswi vadondzi va nga na swona. Vuxokoxoko lebyi byi fanele ku tirthisiwa kutive migingiriko ya ku dyondzisa na ku dyondza leyi yi nga ta endliwa.				
1-2	Maqhingga ya ku yingisesa na ku vulavula eka swo voniwa na switsuhuriwa swa swihangalasamahungunyingi Hlayela ehensha atikili ya le burochara <ul style="list-style-type: none"> Lulamisa mahungu ya khomanhana kahle Tirthisa ntivomarito na swiaki swa ririmis leswi ilameke Angula eka xitsuhuriwa Nkanerisano wa tilasi lowu kongomisiweke eka burochara <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisisinkulu swa xitsuhuriwa (swovoniwa) Milawu na xivumbeko xa xitsuhuriwa (xivumbeko xa burochara) Nhlawulo wa marito Hlamusela hi ndlela leyi swiphemu swa swo voniwa swi nghenelelaka eka switsuhuriwa swa swo voniwa Rhejisitara na xitayili 	Hiaya burochara <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisisinkulu swa xitsuhuriwa: xivumbeko, vaamukeri va mahungu, matirhisel ya ririmis, yikongomeko, swiphemu swa swo voniwa (Phepha ra dokhumente leru nga na mahungu lama ma twalaka – ri nga petsiwa ri va rimba, phamfulete kumbi xiphephana; naswona ri katsa ntsera nkomoiso wa mahungu lawaya ya navetisaka hi ntumbuluko) Ku hlaya hi ku landzelela magoza: <ul style="list-style-type: none"> Ku tiluaniseia ku hlaya (tivisa xitsuhuriwa) Hi nkarkhi wa ku hlaya (swihlawulekisis swa xitsuhuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hilela) Nkanerisano wa tilasi lowu kongomisiweke eka burochara <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisisinkulu swa xitsuhuriwa Milawu na xivumbeko xa xitsuhuriwa (xivumbeko xa burochara) Nhlawulo wa marito Hlamusela hi ndlela leyi swiphemu swa swo voniwa swi nghenelelaka eka switsuhuriwa swa swo voniwa Rhejisitara na xitayili 	Switsuhuriwa swa switsalwambiko Tsala/ dizayina burochara <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisisinkulu swa burochara Matirhisel ya ririmis, Rhejisitara na xitayili Swiphemu swa swo voniwa Manghenelo na mahetelelo Tsala/dizayina burochara hi ku leteriwa hi nhlohotelo wa swo voniwa <ul style="list-style-type: none"> Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hela Maqhingga yo hlaya: <ul style="list-style-type: none"> Hlaya hi ku hatlisa ku kuma hungunkulu ra xitsuhuriwa, hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo, mbaka ya ntiviso na mavonelo, timhakankulu na miehleketo yo seketela, ku endla minkumbetelo na mahetelelo na Vutlhokovetseli <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisisinkulu swa xithhokovetselo Tithekiniki ta matirhisel ta xithhovetselo, swigaririmi, vufananisi/yelaniso, ncino Xivumbeko xa xithhokovetselo, mintila, tindzimana, Ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, Nhlamuselo yo gega, Moya, Nkongomelo na hungu 	<p>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhisel ya ririmis leswi dyondzisiweke eka tigredi leti hundzeke</p> <p>Xiyimo xa rito:</p> <p>Maviti, mahlawuri, maendli, maengeteri ya nkarkhi na maengeteri ya mukhuva</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Swiwlwanahosi; nkarkhi wa sweswi; nkarkhi lowu hundzeke; mabumabumeri na mahlawuri; ku vona mhaka hi tiho rinwe, ku venga munhu kumbe ntialwa wo karhi handle ka xivangelo; mboayamelathelhorin'we</p> <p>Nhlamuselo ya marito</p> <p>Swivuriso, nhlamuselo ya masiku hinkawo/kongoma, ririmis ro gega, nhlamuseloidzi</p> <p>Mahikahatelo:</p> <p>Hliko, hefemulo, mfungho wa swiutiso, mfungho wo tsisha, xihatana, mfungho wa rihlamari/ xihlamalo, mfungho wa nsiywo komba ku ya emahlweni</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmis swo huma eka vadondzi</p>
Hi Nwa Hi Kolwa		Mbita ya Mudyondzi: 1-22 Xihiovo xa Mudyondzisi : 1-6 Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hiaya Giredi Ya 8		

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWA NOMO				
3-4	<p>Maqhingga ya ku yingisela na ku vulavula Yingisela eka/ langutisa na ku kanela mayelana na switshuriwa swa swovoeniwa, mbonoyingiselos, swihangalasamahungumyingi (Xik. Vhidiyo/nkandziyiso wa matsalelo ya imeyili kumbe ku tumbuluxa akhawunti ya imeyili)</p> <ul style="list-style-type: none"> Humesa vutivi bya vundzhaku kombisa xikongomelo xa xitshuriwa Yingiselela ku kuma nhlamuselo Twisisa xitshuriwa Teka tinotsi Twissa hungunkulu Thoni na rhejisitara Vaamukeri va mahungu <p>Xikambelontwisiso xo yingisela (mpfumawulo ntseña)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsala timhakankulu na rimehleketo yo seketele hi ku endia tinotsi, xitirniswa xo kambisia, minkatsakanyo / minkomiso na ku rungula nakambe 	<p>Ku hlaya/ku langutisa xitshuriwa xo tsariwa/xa swo voniwa hi xikongomelo xo twisisa Xik. Imeyili</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlaya hi xihiatta ku kuma hungunkulu na mongo Hlaya hi ku dzika Xikongomelo na vaamukeri va mahungu Nsusumeto na matirhiseloya tisayizi ta fonto, tinhokomhaka na khepuxini eka nhlamuselo na Yingiselela ku kuma nhlamuselo Twisisa xitshuriwa Teka tinotsi Twissa hungunkulu Thoni na rhejisitara Vaamukeri va mahungu <p>Ku hlaya hi ku langutisa xitshuriwa xo yingisela (mpfumawulo ntseña)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsala timhakankulu na rimehleketo yo seketele hi ku endia tinotsi, xitirniswa xo kambisia, minkatsakanyo / minkomiso na ku rungula nakambe 	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko Tsala imeyili</p> <ul style="list-style-type: none"> Swilaveko swa xivumbeko, xitayili na mavonelo Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu Swihlawulekisi swa xitshuriwa Matirhiseloya ririmini na ku hlawula marito (ndzemuko wa matirhiseloya ririmini hi uxoperi) Manghenelo na mahetelelo <p>Switshuriwa swa matsalwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mintsheketso Swihlawulekisinkulu swa matsalwa swo fana na ximunhuhatwa, yumunhuhatwa, mbangu, ntlimbo, vundzhaku, kungu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titulamisela ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hi nkarti wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>Ku tijysisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiseloya ririmileswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Xiyimo xa rito:</p> <p>Maengeteri: mulkuva, nkathi; mabumabumeri, ripfunariendli Mahlawuri</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: xivumbeko xa xivulwa; swivulwanananza, swivulwana, nandzulo, switatimende</p> <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <p>Vamavizweni, maritofulara, nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega</p> <p>Mahikahatelo: hiko, hefemulo</p> <p>Ntivomairito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmiswo huma eka vadyondzi</p>

5-6	<p>Machinga ya ku yingisela na ku vulavula: Nkanerisano wa ntawa (lowu fambisiwaka hi mudyondzisi) - ku bubutsabyongo; ku hlawula miehleketo mahungu leyinene; ku longoloxiwa ka timhakankulu eka novhele</p> <p>Xikambelantwisiso xo yingisela ku lulamisela ku tsala nkomiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsala timhakankulu na to seketela hi ku endla tinotsi • Avelana miehleketo na mintokoto na ku komba ku twisia minongoti. • Kombisa tithekiniki ta nsusumeto/onge • Hlamula swivutiso 	<p>Switshuriwa swa matsalwa ku fana na novhele ya vantshwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nkanerisano lowu fambelanaka na swihlawulekisi swo fana na ximunuhuhatwa, yumunuhuhatwa, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri na nkongomelo <p>Maqhingga yo hlaya Tivisa vadyondzi eka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisi swa xitshuriwa - Mavito, tinhlokomhaka, tikhepixini, swifaniso • Swiphemu swa buku - pheji na vito, tafula ra vundzeni, swiyenge, tidiliosari, xikombo, xitandzhaku na sw na sw. 	<p>Tsala xitsalwana: Ndzungulo / mianakanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlawula rito, • Rito ra wena n'wini na xitayili • Nhlamuselo leyi yi nga erivaleni Thoni • Mhakankulu na miehleketo yo seketela • Mepe wa miehleketo ku veketela mahungu lama khomanaka • Ku andlala xitsalwana leswaku xi kamberiwa <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hierisa na ku andlala <p>Tsala xitsalwana hi ku landzelela magoza ya ku tsala</p> <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku titulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkathi wa ku hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ka ku hlaya (hlamuja swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Mudyondzisi a dyondzisa hi vuswikoti byo tsala nkomiso hi ku kombisa vadyondzi milawu ya masungulo yo tsala nkomiso</p>	<p>Tsala xitsalwana: Ndzungulo / mianakanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tijysisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm i leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke • Xiyimo xa rito: Masivinene <p>Xiyimo xa xivulwa: Nhllokohaka na riendlinkulu, xivulwanahosi, xivulwananandza</p> <p>Nhlamuselo ya marito Yamavizweni, maritofularha, nhlamuselo ya masiku hinkawawo/ kongoma, nhlamuselo yo gega</p> <p>Mahikahatelo: Hiko; hefemulo; mfungho wa xivutiso; mimfungho yo tsaha; mfungho wa rihlamari</p> <p>Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swo huma eka vadyondzi</p>
				<p>Mbita ya Mudyondzi: 41-59</p> <p>Xihlovo xa Mudyondzisi: 14-21</p> <p>Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 8</p> <p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 2: KU TSALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitsalwana: (Xi tsariwa exikarhi ka kotara) Ndzungulo kumbe mianakanyo (30 wa timaraka)

VHIIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
7-8	<p>Machhinga ya ku yingesela na ku vulavula Swa nomo: Atikili ya phephahungu/xiviko xa vulavisisi/vuhleri</p> <ul style="list-style-type: none"> Lavisisa nhlomohaka Lulamisa swirthisiwa hinndlela ya nhlomano Seketela hi swikombiso Kombisa na ku hlawula ntivomarito lowu lulameke, ririmini na milawu lulamisa manghenelo/ mahetelelo ya ntikeloo <p>Xikambelontwisiso xo yingesela</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsala timhakankulu na to seketela hi ku endla tinotsi Avelana mieleketo na mintokoto na ku komba ku twisisa minongoti. Kombisa tithekiniki ta nsunsumeto/onga Hlamlula swivutiso 	<p>Hayaya/angutisa ku kuma mahungu (tirhisa switshuriwa swo fana na atikili ya phephahungu/xiviko xa vulavisisi/vuhleri)</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu Xivumbeko Matirhiseloy ya ririmii <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hi nkarkhi wa ku hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (hlamlula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Xikambelontwisiso xo yingesela</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsala timhakankulu na to seketela hi ku endla tinotsi Avelana mieleketo na mintokoto na ku komba ku twisisa minongoti. Kombisa tithekiniki ta nsunsumeto/onga Hlamlula swivutiso 	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko, xik. atikili ya phephahungu/xiviko xa vulavisisi/vuhleri</p> <ul style="list-style-type: none"> Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na xivumbeko. Milawu ya tindzimana Mahanganisi ku endlela ku vumba nkhomanano Tirhisa swivulwa swo hambanahambana, vulehi na swivumbeko Xitayili xa mafundiza <p>Maqhingga ya ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa xikongomelo xo kuma vuxokoxoko bya timhakankulu Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka vuxokoxoko byo seketela Ku hlaya hi ku dzika Ku katsakanaya Nkongomelo na vaamukeri va mahungu Ku kumbetela nhlamuselo na mahetelolo Kombisa ririmii ro onga Nkucetelo wa ku hlawula na ku siya Ndlela leyi ririmini na swifaniso swi kombaka na ku aka maharyelo na mayonelo Ntikeloo wa ku tirhisa tinxaka to hambarana ta nhlamuselo 	<p>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiseloy ya ririmii leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke Xiyimo xa rito:</p> <p>Maendli; mapfunamaendli</p> <p>Xiyimo xa xiyulwa: xitatimente; xivumbeko xa xivulwa; nkarkhi wa sweswi na nkarkhi lowu nga hundza; ku yona mhaka hi tiho rin'we, ku venga munhu kumbe ntawa wo karhi handle ka xivangelo; mboyamelathelorin'we.</p> <p>Nhlamuselo ya rito</p> <p>Vamavizweni, maritofularha, nhlamuselo ya masiku hinkwawo/ kongoma, nhlamuselo yo gega, ntivomarito eka ximbangu</p> <p>Mahikahatelo:</p> <p>Hiko, hefemulo, mimfungho yo tshaha; mifungho wa rihlamari, xirhatana, mifungho wa nsiyo wo komba ku ya emahlweni</p> <p>Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa ririmii wo huma eka vadyondzi</p>

Mbita ya Mudiyondzi: 60-75

Xihlovo xa Mudiyondzi: 22-28

Hi Nwa Hi Kolwa

Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hiaya Giredi Ya 8

MAKAMBELELO YA MAFUNDZHA NTIRHO WA 3: KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 WA TIMARAKA)

- Switshuriwa swa matsalwa/swo ka svi nga ri sva matsalwa – 20 wa timaraka)
- Switshuriwa swa swo voniwa – 10 wa timaraka
- Nkomiso -10 wa timaraka
- Swiaki na milawu ya matirhiseloy a ririmii – 20 wa timaraka

9-10	<p>Maqhingga ya ku yingisela na Ku vulavula:</p> <p>Yingisela mbulavulo lowu ulamisiweka hi khale ka Pureidente/xirho xa vaakatiko lexi nga na nkucetelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaneia swihlawulekisi swa mbulavulo lowu luiamisiweke Kombisa no hlamusela matirhiselo ya ririmii Kombisa no kanela swihlawulekisi swa mbulavulo <p>Nkanerisano hi ntsheketo</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlamusela nakambe swiphemu swa xitor Avela mianakanyo na mavonelo eka minttawa. Sungula mbulavurisano na ku tshama eka wona Milawu ya ku vulavula hi ku siyerisana Yimelela xiyimo Aku ve na ku vulavurisana Tata mayangwa na ku hlohlletela muvlavuri Avalena miehleketo na mintokoto u komba na ku twisia minongoti 	<p>Ku haya/langutisa switshuriwa swa xikambelantwisiso swo tsariwa/swo voniwa xik. xiviko</p> <ul style="list-style-type: none"> Kuma na ku kanela swihlawulekisi swa nkoka Xopaxopa matirhiselo ya ririmii Kombisa no kanela matirhiselo ya ririmii ro thonthha matitwelo Xopaxopa manghenelo na mahetelelo Kombisa ririmii ro onga Nikucetelo to karhi eka xitshuriwa Kombisa ririmii ro onga Nikucetelo wa ku hiawula na ku siya tinhiamuselo to karhi eka xitshuriwa Kombisa ririmii ro onga Nikucetelo wa ku hiawula na ku siya tinhiamuselo to karhi eka xitshuriwa Ndlela leyi ririmii na swifaniso swi kombaka na ku aka mahanayelo/matikhomelo na mavonelo Ndlela leyi ririmii na swifaniso swi kombaka na ku aka mahanyelo/matikhomelo na mavonelo <p>Xitshuriwa xa matsalwa ku fana na ntsheketo</p> <ul style="list-style-type: none"> Kungu, kunguntsongo (mpaluxo, xiendleko lexi tlakuaka, ntlimbo, makholo, makholo lama ma ya ku eku heleni, xintshuxo) Ntirho wa murunguri Mahungu na nkongomelo moya, mahetelelo ya xikhovolelo ku yimisa/ yimiso na ku hlamala <p>Ku haya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hii nkarkhi wa ku hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmii leswi dyondzisiweke eka mavniki lawa ya hundzeke</p> <p>Xiyimo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maviti - mavitinkatsano, ntsongahato, maviti Maendlili Mabumabumeri: mahlawuri, riengetelo, rififi <p>Xiyimo xa xivuluwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maviti, - xivulwananandza, mahlanganisi; ririmii ra matitwelo na ro onga <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> vamavizveni, maritofularha, thiomonimi <p>Mahikahatelo: mfungho wa rihlamari; mfungho wa xivutiso; hefemulo: hiko</p> <ul style="list-style-type: none"> Nikomiso wa marito – swlik. Mavitonkomiso/akhironimii xik. HURIRIXI, SOVENGA, SOSHANGUVE Mavitoletere/inixiyalizimi xik. Nhlangano wa Vuhaxi wa Afrika - Dzonga (NVA/D/ SABC), Ndzwaulo ya Dyondzo ya le Hansi (NDH/ DBE) Swicupu xik. thelefoni – foni, Khensani - Khensi, Tsakanini - Tsaki, Nkataanga - Nkata, Thirankhexini xik. Sunguti - Sung, Dzivamisoko - Dziv, Khotavuxika - Khot. Ritonkantsaswiphemu xik. selulafoni - selula na thelefoni <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa ririmii wo huma eka xitsariwa xa vadyondzi</p>
------	--	---	---

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA
(Makambelelo ya nkamafundza yo yisa emahweni)

Ku yingisela na ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla Minkanerisan o etilasini Xikambelontwisiso xo yingisela Minkanerisan o ya ntlawo Vulavisisi Yingisela mbulavulo lowu iuhamisiweke 	Migingiriko ya ku hlaya na ku langutissa <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko ya ku hlayela ehenhla Migingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya Migingiriko ya matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara 	Migingiriko ya ku tsala na ku andlala <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switshuriwa swa switsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi 	Swiaki na milawu ya Matirhiselo ya ririm <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya rimi
--	---	--	--

GIREDI YA 8 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA NKOMISO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 1

MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 1: SWA NOMO <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) <p>Sungula ntirho lowu eka kotara ya 1 kutani wu ta hetisiwa na ku rhekhodiwa eka kotara ya 2</p>	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 2: KU TSALA <ul style="list-style-type: none"> Xitsalwana: (30 wa timaraka) Xitsalwana: Ndzungulo/mianakanyo (Exikarhi ka kotara) 	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 3 (60 WA TIMARAKA) KU ANGULA EKA SWITSHURIWA: <ul style="list-style-type: none"> Switshuriwa swa matsalwa/swo ka swi nga ri swa matsalwa (20 wa timaraka) Switshuriwa swa swo voniwa (10 wa timaraka) Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm (20 wa timaraka) <p>Migingiriko ya ntirho lowu a swi bohi leswaku yi tsariwa hi nkarti wun'we</p>
--	---	---

XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: KOTARA YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>Maqhinga ya ku yingisela na ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela ku suka eka novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku yingisela hi ku landzelela magoza Ku angula hi ku tsala <p>Ku hlayers enenha/ku languta eka xitsihuriwa lexi tshaliweke eka novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> Dyondzisa swihlawulekisi swa xitsihuriwa na milawu Hlawula xitayili, rhejisitara na ntivomarito Tirhisa mbangu wa xitsihuriwa (xik. swihlawulekisi swiokweto tinhlamuselo), swikoweto (xik. hefemulo, mintshaho) na encenyeto (xik. ku visinganisa xikandza) ku kuma tinhiamuselo ta marito lama ma nga tolovelakangiki Swihulavuri swa siyerisana Tirhisa tithekinkiki ta nsusumeto 	<p>Xitsihuriwa xa matsalwa xo fana na novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa matsalwa swo fana na ximunhuhatuwa, swiendleko, n'wangulano, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbango, murunguri, nkongomelo na hungu <p>Ku hlayers hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (tivisa xitsihuriwa) Hi nkari wa ku hlaya (swihlawulekisi swa xitsihuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (hlamula swiutiso, pimanisa, hambanisa, hleia) 	<p>Xitslwana xa nhlamuselo lexi kongomisiweke eka novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexi lulameke na swihlawulekiso Lulamisa vundzeni (mepe wa miehleketo) Timhakankulu na miehleketo yo seketela Milawu ya tindzima Nxanxamelo lowu faneleke wa tindzima ku endlela ku khomana ka tonu Mahlanganisi ku endlela ku khomana Milawu ya ririmii <p>Nhiamuselo ya marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nhiamuselo yo gega; nhiamuselo yo kongoma; vamavizweni; maritofularha <p>Maqhingga ya ku hlayers ku twisisa landzela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Xikongomelo na vaamukeri va mahungu Ku endla minkumbetelo Ku nyika mayonelo Ku hambanyisa mintiyiso na mayonelo Nhiamuselo yo kongoma na yo gegaa <p>Tsala nkomiso lowu kongomisiweke eka ndzima yin'we</p>	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>Maengeteri ya ndhawu na nkari Mahlawuri; mavitaswilo na mavitavito; Masivi: masivineni, masivintalo; mahlanganisi</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Ndzandzeliano wa marito lowu lulameke Swivumbeko swa swiutiso; swiasi; mahlayelo ya maendli; swivulwa swa switamende; minkarhi ya maendli; swivulwanahosi na swivulwampfilung gano</p> <p>Nhiamuselo yo marito:</p> <p>Nhiamuselo yo gega; nhiamuselo yo kongoma; vamavizweni; maritofularha</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <p>minkomiso; mfungho wa xivutiso; mfungho wa rihamari; hiko; hefemulo</p>

Mbita ya Mudjondzi: 99-116

Xihiovo xa Mudjondzi: 36-41

Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 8

Hi Nwa
Hi Kolwa

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
3-4	<p>Machhingya ya ku yingisela na ku vulavula Yingisela n'wangulano wo fambelana na swa vutomi bya vanhu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Yingisela n'wangulano Teka tinotsi Ririmu na matimba Thoni Matitwelo Manghenelo na mahetelelo Hlamula swivutiso <p>N'wangulano</p> <ul style="list-style-type: none"> Kombisa vatlangi Swivulavuri swa sierisana Hlamusela mavonele na ku fikelela ntwanano Tirhisa ririmu leri faneleke, xitayili na rhejisitara Andlala 	<p>Switshuriwa swa matsalwa swo fana na mbulavulo lowu nga rhekodiwa eka thelevhixin/ xiyanimoaya/leswi fambelanaka na swa vutomi bya vanhu</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisi swa xitshuriwa Matirthiselio ya riimi Xivumbeko Vatlangi <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hi nkarkhi wa ku hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>N'wangulano</p> <ul style="list-style-type: none"> Kombisa vatlangi Swivulavuri swa sierisana Hlamusela mavonele na ku fikelela ntwanano Tirhisa ririmu leri faneleke, xitayili na rhejisitara Andlala 	<p>Tsala n'wangulano lowu kongomisiweke eka swa vutomi bya vanhu</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko Swivulwa swa manghenelo Ndzandzelelano lowu wu lulameke wa swivulwa na nkhomano Nhawulo wa marito na mahikahatelo Milawu ya riimi <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hierisa na ku andlala <p>Tsala n'wangulano</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xithhokovetselo Tithekinki ta matirhiselo ta xithhovetselo, swigaririmi, vufananisi/yelaniso, ncino Xivumbeko xa xithhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlea leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, nhlamuselo yo gegä, moyä, nkongomelo na hungu 	<p>Xiyimo xa rito: Maendli</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Nkarhi wa sweswi; nkarkhi owu nga hundza; ku tirhisa ririmu ro thonthha matitwelo no onga; xivumbeko xa xivulwa; nandzulo; xivumbeko xa xivutiso na tithekinki ta ku hlammula swivutiso, marito ya muvulavuri na marito yo rungurirwa</p> <p>Nhlamuselo ya marito: Nhlamuselo yo gegä; nhlamuselo yo kongoma; maritofularha; tihomonimi/matanapeletwana,</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Milawu ya mapeletelo</p>

MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWA NOMO:

- Ku hlayersa ehensha (20 wa timaraka)
- Sungula ntirho lowu eka kotara ya 1 kutani wu ta hetisiwa na ku rhekhodiwa eka kotara ya 2

5-6	<p>Machinga ya ku yingisela na ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela (swtshuriwa sva ntiviso, xik. atikili ya phephahungu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yingisela ku twisia/kuma mahungu • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso <p>Nkanerisano wa ntlaway/phanele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlamuela mavonelo ya mutsari • Tirthisa ririm ieri faneleke, xitayili na rhejisitara • Kuma swihawulekisinkulu swa atikili ya magazini • Swivulavuri swi siverisana 	<p>Ku tsala nhluto wa attkili ya phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swtshuriwa sva ntiviso swo fana na atikili ya phephahungu ku tirhisiwa tanhi xikambelantwisiso • Ku hlaya hi ku landzelela magoza: <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarchi wa ku hlaya (swihawulekisi sva xitshuriwa) • Endzhaku ka ku hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisa na ku andlala <p>Tsala nhluto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maqhingga ya ku hlayela ku twisia • Xikongomelo na vaamukeri va mahungu • Ku endla minkumbetelo • Nyika vonelo ra wena • Hambanisa exikarhi ka timhaka ta ntiviso na mavonelo • Nhlamuselo yo kongoma na yo gegaa • Ku katsakanya <p>(Mintsheketo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kungu, kunguntsongo (mpaluxo, xiendleko lexi tlakukaka, ntlimbo, makholo, makholo lama ma ya ku eku heleni, xintshuxo) Swimunhuhatwa • Yumunhuhati • Ntirho wa murunguri • Mahungu na nkongomelo • Vundzhaku, mbangu na vuxaka bya ximunhuhatwa na nkongomelo • Moya, maheteloo ya xikhovolelo • Ku yimisa/yimiso na ku hlamala 	<p>Xiyimo xa rito: Swirhangi na swilandzi, Maengeteri ya ndhawu na maengeteri ya nkarchi</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Xivumbeko xa xivulwa: tinxaka ta swivulwa, minkarhi ya maendlili, xitatimende, xisasi, swivuriso, ndzandzelanelo wa marito lowu lulameke; mahlayelo ya maendlili</p> <p>Nhlamuselo ya marito: Vamavizweni, maritofularha; tihomonimi; tipharonimi</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Tiakhironimi, minkomiso; mfungho wa xivutiso; mfungho wa rihlamari; hiko, hefemulo</p>	
				<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitshuriwa xa xitsalwambiko: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 10 wa timaraka) • Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo xa Khotavuxika

Hi Nwa
Hi Kolwa
Mbita ya Mudjondzi: 139-156
Xihovo ya Mudjondzisi: 49-54
Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 8

NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 4:

- Xitshuriwa xa xitsalwambiko: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 10 wa timaraka)
- Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo xa Khotavuxika

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA
7-8	<p>Macchinga ya ku yingisea na ku vulavula Nkanerisano: Yingisela / languta xinavetiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thoni • Magoza • Matirhiselo ya ririmia matitwelo na ro onga • Sayizi ya fonto • Ririmia ra swikoweto/ro tirhisa miri <p>Xikambelontwisiso xo yingisela: Vuandlalo bya swa nomo hi xinavetiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsala timhakankulu na to seketela hi ku endla tinotsi • Avelana mihleketeo na mintokoto na ku komba ku twisia minongoti. • Kombisa tithekiniki ta nsusumeto/onga • Hlamula swivutiso 	<p>Ku hlaya/ku langutisa hi xikongomelo xo twisia (Switshuriwa swa swo voniwa/xitshuriwa xa swihangalasamahungunyingi swo fana na xinavetiso/phositara)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hayu hi ku dzika • Ku endla minkumbetelo • Minkumbetelo eka marito yo ka ya nga tolovelakangiki hi ku tirthisa vuswikoti byo thanttha rito • Ririmia ra matitwelo • Matirhiselo ya swo voniwa ku tiyisia hungu • Matirhiselo ya mahikahate lo na fonto <p>Xikambelontwisiso xo yingisela: Vuandlalo bya swa nomo hi xinavetiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsala timhakankulu na to seketela hi ku endla tinotsi • Avelana mihleketeo na mintokoto na ku komba ku twisia minongoti. • Kombisa tithekiniki ta nsusumeto/onga • Hlamula swivutiso 	<p>Switsalwambiko: Xinavetiso/ phositara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko lexi lulameke • Xikongomelo • Swihlawulekisi swa xitshuriwa • Matirhiselo ya ririmia • Rhejisitara • Matirhiselo ya swo voniwa/ muhlovo <p>Ku tsala hi ku landzelela magoza yo tsala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfxuxeta • Ku hlela • Ku hlerisa na ku andlala Dizayina na ku tumbuluxa xinavetiso/phositara <p>Ku hlaya hi ka landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tlulamisela ku hlaya (tivisa xitshuriwa) • Hi nkarkhi wa ku hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzaku ka ku hlaya (hamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Maqhingga yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlaya hi ku hatisa ku kuma hungu hi ku angarhela • Hlaya hi ku hatisa ku kuma mongo • Hlaya hi ku dzika • Vumba xifaniso emiehleketweni • Ku endla minkumbetelo na mahetelolo

<p>9-10 MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 5 XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA KHOTAVUXIKA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 WA TIMARAKA)</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivutiso 1: Xitsuriwa xa matsalwa/xitsuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) Xivutiso 2: Xitsuriwa xa swo voniwa (10 wa timaraka) Xivutiso 3: Nkomiso (10 wa timaraka) Xivutiso 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm (20 wa timaraka) <p>Hi Nwa Hi Kolwa</p> <p>Mbita ya Mudiyondzi: 173-179 Xihlovo xa Mudiyondzisi: 62-63 Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hiaya Giredi Ya 8</p>	<p>MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKFUMAFUNDZA (Makambelelo ya nkamafundza yo yisa emahlweni)</p> <table border="1"> <tr> <td>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</td><td>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutissa</td><td>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</td></tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> Ku yingisela vuandhalo bya swanomo Xikambelontwisiso xo yingisela Nkanerisano wa ntliwa/phanele N'wangulano Ku hlayela ehenhla Ku yingisela novhele </td><td> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko ya ku hlayela ehenhla Migingiriko ya xikambelontwisiso xo hlaya Migingiriko ya matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharru ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara </td><td> <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switsuriwa swa switsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi </td></tr> </table>	Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula	Migingiriko ya ku hlaya na ku langutissa	Migingiriko ya ku tsala na ku andlala	<ul style="list-style-type: none"> Ku yingisela vuandhalo bya swanomo Xikambelontwisiso xo yingisela Nkanerisano wa ntliwa/phanele N'wangulano Ku hlayela ehenhla Ku yingisela novhele 	<ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko ya ku hlayela ehenhla Migingiriko ya xikambelontwisiso xo hlaya Migingiriko ya matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharru ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara 	<ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switsuriwa swa switsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi 	<p>GIREDI YA 8 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: KOTARA YA 2</p> <table border="1"> <tr> <td>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA:</td><td>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 4: KU TSALA</td><td>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 4: WA 5 XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA KHOTAVUXIKA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 WA TIMARAKA)</td></tr> <tr> <td>NTIRHO WA 1: SWA NOMO</td><td> <ul style="list-style-type: none"> Xitsuriwa xa xitsalwambiko: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 10 wa timaraka) Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xo lawuriwa xa Khotavuxika </td><td> <ul style="list-style-type: none"> Xivutiso 1: Xikambelontwisiso xa xitsuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) Xivutiso 2: Xitsuriwa xa swo voniwa (10 wa timaraka) Xivutiso 3: Nkomiso (10 wa timaraka) Xivutiso 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm (20 wa timaraka) </td></tr> </table>	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA:	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 4: KU TSALA	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 4: WA 5 XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA KHOTAVUXIKA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 WA TIMARAKA)	NTIRHO WA 1: SWA NOMO	<ul style="list-style-type: none"> Xitsuriwa xa xitsalwambiko: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 10 wa timaraka) Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xo lawuriwa xa Khotavuxika 	<ul style="list-style-type: none"> Xivutiso 1: Xikambelontwisiso xa xitsuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) Xivutiso 2: Xitsuriwa xa swo voniwa (10 wa timaraka) Xivutiso 3: Nkomiso (10 wa timaraka) Xivutiso 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm (20 wa timaraka)
Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula	Migingiriko ya ku hlaya na ku langutissa	Migingiriko ya ku tsala na ku andlala												
<ul style="list-style-type: none"> Ku yingisela vuandhalo bya swanomo Xikambelontwisiso xo yingisela Nkanerisano wa ntliwa/phanele N'wangulano Ku hlayela ehenhla Ku yingisela novhele 	<ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko ya ku hlayela ehenhla Migingiriko ya xikambelontwisiso xo hlaya Migingiriko ya matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharru ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara 	<ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switsuriwa swa switsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi 												
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA:	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 4: KU TSALA	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 4: WA 5 XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA KHOTAVUXIKA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 WA TIMARAKA)												
NTIRHO WA 1: SWA NOMO	<ul style="list-style-type: none"> Xitsuriwa xa xitsalwambiko: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 10 wa timaraka) Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xo lawuriwa xa Khotavuxika 	<ul style="list-style-type: none"> Xivutiso 1: Xikambelontwisiso xa xitsuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) Xivutiso 2: Xitsuriwa xa swo voniwa (10 wa timaraka) Xivutiso 3: Nkomiso (10 wa timaraka) Xivutiso 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm (20 wa timaraka) 												

XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: KOTARA YA 3

VHIIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>Machhingya ku yingisela na ku vulavula Ku yingisela ku kuma mahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> Yingisela xitsuriwa xa mahungu Yingisela maanddalelo, matirhiselo ya ririmi, rivilo na mahumeselo ya rito Yingisela nkholuloko wa xitori Kanerisana na munghana Ku rungula xitorii Hlawula xitorii Endla nkonguhato na ndzavisiso Hlawula xitayili, rhejisitara na ntivomarito Andlala xitorii <p>Ku hayha hi ku landzelelal magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tiluamisela ku hlaya (tivisa xitsuriwa) Hi nkarkhi wa ku hlaya (swihlawulekisi swa xitsuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) Vuthhokovetseri Swihlawulekisinikulu swa xithhokovetselo Tithekinika ta matirhiselo ta xithhokovetselo, swiganiimi, vufananisi/yelaniiso, ncino Xivumbeko xa xithhokovetselo, mintilla, tindzimana, Ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, Nhlamuselo yo gega, Moya, Nkongomelo na hungu <p>Xikambelontwisiso xo hlaya: (xitsuriwa xo huma eka matsalwa ya ndzawulelo)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hayha hi ku hatlisa ku kuma hungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo, ku vumba xifaniso xa le miehleketwehi Ku hlaya hi ku dzika Ku endla minkumbetelo Nhlamuselo ya marito Mayonelo ya mutsari Mhaka ya ntiyiso na mavonelo Nhlamuselo yo tumbela <p>Ku hayela ehennha swiyenge swa xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlaya hi nkholuloko ku ya hi xikongomelo Mahumeselo ya rito Ku twarisua marito Ku langutana na vaamukeri va mahungu, thoni, rivilo na mayimelo 	<p>Xitsuriwa xa matsalwa, ku fana na xirungulwana</p> <p>Swihlawulekisinikulu swa xitsuriwa xa matsalwa swo fana na ximunhuhattwa, swiendleko, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo</p> <p>Ku hayha hi ku landzelelal magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tiluamisela ku hlaya (tivisa xitsuriwa) Hi nkarkhi wa ku hlaya (swihlawulekisi swa xitsuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) Vuthhokovetseri Swihlawulekisinikulu swa xithhokovetselo Tithekinika ta matirhiselo ta xithhokovetselo, swiganiimi, vufananisi/yelaniiso, ncino Xivumbeko xa xithhokovetselo, mintilla, tindzimana, Ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, Nhlamuselo yo gega, Moya, Nkongomelo na hungu <p>Xikambelontwisiso xo hlaya: (xitsuriwa xo huma eka matsalwa ya ndzawulelo)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hayha hi ku hatlisa ku kuma hungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo, ku vumba xifaniso xa le miehleketwehi Ku hlaya hi ku dzika Ku endla minkumbetelo Nhlamuselo ya marito Mayonelo ya mutsari Mhaka ya ntiyiso na mavonelo Nhlamuselo yo tumbela <p>Ku hayela ehennha swiyenge swa xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlaya hi nkholuloko ku ya hi xikongomelo Mahumeselo ya rito Ku twarisua marito Ku langutana na vaamukeri va mahungu, thoni, rivilo na mayimelo 	<p>Tsala xitsuriwa xa matsalwa: xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexi lulameke Xikongomelo Timhakankulu na miehleketeo yo seketele Ndzandzelanelo lowu wu lulameke wa swiulwa Tirhisa mahlanganisi ku tiyisa inkhamano Tirhisa timzaka to hambarahambana, vulehi na swivumbeko swa swiulwa <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <p>Vamavizweni; maritofularha, tihomonimi.</p> <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelelal magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala xitorixawena n'winyi hi ku landzelelal magoza ya ku tsala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Ku tityisa/itshikelela swiakina milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexi lulameke Xikongomelo Timhakankulu na miehleketeo yo seketele Ndzandzelanelo lowu wu lulameke wa swiulwa Tirhisa mahlanganisi ku tiyisa inkhamano Tirhisa timzaka to hambarahambana, vulehi na swivumbeko swa swiulwa <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Minkarkhi ya maendli; swiulwa; swivuriso na swiuluvulelo, xivulwanandza</p> <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <p>Vamavizweni; maritofularha, tihomonimi.</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <p>Tipatironi ta mapeletelo, mfungho wa nsyo wo komba ku ya mahiweni, mahikahatelo ya maritonkomiso</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

Mbita ya Mudyondzi: 180-197

Xihoovo xa Mudyondzisi: 64-69

Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 8

Hi Nwa
Hi Kolwa

3-4	<p>Machinga ya ikku yingisela na Ku vulavula.</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xitsuriwa xa matsalwa swo fana na ximunuhuhatwa, swiendleko, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Tinhlokohmaka ti ta kaneriwa na ku hlamuseriwa etilasini.</p> <ul style="list-style-type: none"> Yingisela mudyondzisi eka maendlelo ya ndzavisiso lowunene lowu kongomisiweke eka tsalwa na nhlokohmaka leyi nga nyikiwa Yingisela na ku teka tinotsi hi mahungu ya phurojeke a) Hlamusela vulavisisi/ndzavisiso b) Tumbuluxa swivutiso swa 8-10 leswi nga ta pfuna ku va u endia ndzavisiso Vutisa na ku hlamula swivutiso Avelana mieleketo na mavonelo na ku hlawa 	<p>Xitsuriwa xa matsalwa ku fana na ntlangu</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (tivisa xitsuriwa) Hi nkarkhi wa ku hlaya (svihlawulekisi swa xitsuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (hamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Hlaya ku kuma mahungu ku ya hi tinhlokohmaka na matsalwa lama ma hlawuriweke</p> <p>Hlawula mahungu ya ndzavisiso lama tisiwaka exikolweni.</p> <p>Maqhingga yo hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma hungu hi ku angarhela, ku hayu hi ku hatlisa ku kuma mongo, ku vumba xifaniso xe le miehleketweni Ku hlaya hi ku dzika Ku endla minkumbetelo Nhlamuselo ya marito mantshwa/swivulwana Mavonelo ya mutsari Mhaka ya ntiyiso na mavonelo Nhlamuselo yo tumbela <p>Maendlelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Swileriso Magoza yo hambanahambana ya phurojeke Vutisa na ku hlamula swivutiso Avelana mieleketo na mavonelo na ku hlawa 	<p>Tirhisina tinxakta to hambarahambana ta marimba yo veketela mahungu, ku lulamisa xiyenge xa ndzavisiso xa phurojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinhlokohmaka to hambarahambana ti lava switritisiwa swo hambarahambana Hlawula na ku tumbuluxa marimba ku seketele muxaka wa ximakiwa lexi xi faneleke ku tumbuluxiwa <p>Ku kongomisa eka magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlawula marungula lama faneleke Tsala hi marito ya wena. Hlawula rimba leri ri nga fanelaka ku ya hi muxaka wa xitsuriwa lexi xi ngta tumbuluxiwa. <p>Ku hlayela ku twisisa na maqhingga ya ku hlaya: switshuriwa swa swwonoviwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma timhakankulu Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mahungu yo seketele Ku bvumba Ku kumbetela nhlamuselo ya marito na swifaniso swo ka swi nga tolovelokangi Ku langutisia ku ndlandlamuxa ntwisiso Nkukucetelo wa ririmii ro gega na switritisiwa swo switayili swa ririmii, xik. nsusumeto Ntikelo wa matirhiselo ya tithekiniki ta swo voniwa Ku hlanganisa mahungu lama hlawuriweke ku tumbuluxa rimba ro vekeletela mahungu kumbe mepe wa miehleketu. <p>Tshama eka nhlokohmaka Ieyi yi hlawuriweke.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lumatasa vuxoxoko/mahungu lama ma nga ta tirhisiwa eka xiyenge xo tsala. 	<p>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmii leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Xiyimo xa rito:</p> <p><i>Marito yantshwa na swivulwahava tanii hilaha swi lavekaka eka tinhlokohmaka to hambarahambana.</i></p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Mbulavulo; minkarhi ya maendli; tinxaka ta swivulwua</p> <p>Nhlamuselo ya marito</p> <p>Nhlamuselo yo gega, nhlamuselo yo kongoma; matirhiselo ya ririmii hi vuxoperi; ririmii ro ka ri nga ri ra ximfumo; jagoni</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <p>Tipatinoni ta mapeletelo</p> <p>Ntivomarito eka mbangu tanii laha swi lavekaka ha kona eka xitsuriwa lexi xi nga ta tumbuluxiwa</p> <p>Tumbuluxa rimba leri ri lavekaka eka ntirho wa ku tsala wa phurojeke.</p>
-----	---	---	---	--

VHIIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6: KU TSALA KA VUTUMBULUXI KA PHUROJEKE				
Goza ra 1: Ndzavisiso (Vadyondzi va endla ndzavisiso hi phurojeke ya vona) (20 wa timaraka)				
5-6	<p>Ku tsala – Phuromeke ya matsalwa Nkanerisano hi mintiawa (Nkanerisano lowu fambiyiwaka hi mudyondzisi) Ndzavisiso lowu kongomisiweke eka phuromeke ya matsalwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Mpfuxeto hi vuandhalo bya tinhlokomhaka to hambarahambana ta Phuromeke, xik. Ku andala hi 'PowerPoint', risimu, nhluto, phositaro, na sw. na sw. Swihawulekisinkulu swa xitsuriwi xa matsalwa swo fana na ximunhuhatwa, swiendleko, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo Mpfuxeto wa tinxaka ta matsalwa na tinxaka ta switshuriwa (swa matsalwa/ swo ka swi nga ri sva matsalwa) leswi vadyondzi va nga swi dyondza eka simesitara yo sungula (kotara ya 1 na ya 2) 	<p>Hlaya ku kuma vuxokoxoko</p> <ul style="list-style-type: none"> Mpfuxeto hi vuandhalo bya tinhlokomhaka to hambarahambana ta Phuromeke, xik. Ku andala hi 'PowerPoint', risimu, nhluto, phositaro, na sw. na sw. Swihawulekisinkulu swa xitsuriwi xa matsalwa swo fana na ximunhuhatwa, swiendleko, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo Mpfuxeto wa tinxaka ta matsalwa na tinxaka ta switshuriwa (swa matsalwa/ swo ka swi nga ri sva matsalwa) leswi vadyondzi va nga swi dyondza eka simesitara yo sungula (kotara ya 1 na ya 2) 	<p>Ku tsala loku kongomisiweke eka muxaka wa tsalwa lowu hlawuriweke/nhlokomhaka ya phuromeke</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsalal phuromeke Xivumbeko lexi lulameke Xikongomelo Timhakankulu na miehleketelo yo seketela Ndzandzelelano lowu wu lulameke wa swivulvula Tirisha mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano Milawu ya ririmii <p>Nhlamuselo ya marito</p> <p>Vamavizweni; maritofularha; thomonimi.</p>	<p>Ku tiyisisa/tshikelela swiaka na milawu ya matirhisele ya ririmii leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke Xiyimo xa rito:</p> <p>Mavitoswilo na mavitavito.</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Minkarhi ya maendli, swivulwua, swivuriso na swivulavulelo, swivulwanananza</p>

MAKAMBELEO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6: KU TSALA KA VUTUMBUXI KA PHUROJEKE

Goza ra 2: Ku tsala (Vadyonzi va sungula ku tsala phurojeke) (30 wa timaraka)

- Ku kunguhata/ku lulamisela ku tsala phurojeke
- Ku pfapfarhuta
- Ku pfuxeta
- Ku hela
- Ku herisisa
- Ku andlala

7-8	<p>Maghinga ya ku yingisela na ku vulavula</p> <p>Ku hlaya/ku langutisa hi xikongomelo xa ku lava ku twisia</p> <p>(Switshuriwa swa swo voniwa na leswi tsariweke)</p> <p>phurojeke: Muxaka wa swa nomo wu ta ya hi mbangu wa xikolo</p>	<p>Hlaya tirhubiriki ta phurojeke u twisia swilaveko swa makambelero.</p> <p>Ku tityisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm i leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Xiyimo xa rito: Tani hilaha swi lavelkaka ha kona eka nhlokomhaka leyi yi hlawuriweke eka phurojeke</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Tani hilaha swi lavelkaka ha kona eka muxaka wa nhlokomhaka lowu hlawuriweke eka phurojeke</p> <p>Nhlamuselo ya marito: Tani hilaha swi kombisiweke hi muxaka wa nhlokomhaka leyi hlawuriweke eka phurojeke.</p>
	<p>Maqhingga yo hlaya</p> <p>Ku yingisela na ku kanerisana hi timhaka leti humelelaka ta ssweswi eka maphephahungu na magazini</p> <p>• Tirthisa thoni, magoza na matwaiselo ya rito ku ya ehenhla na le hansi</p> <p>• Tirthisa ririm i onga/ tlhontlha matitwelo/ nsusumeto</p> <p>• Tirthisa mbangu wa xitshuriwa (xik, swivulwa leswi nga na tinhlamuselo), swikoweto (xik, hefemulo, mintshaho) na encenyeto (xik, ku visinganisa xikandza) ku kuma tinhlamuselo ta marito lama ma nga tolovelakangjiki</p> <p>• Ku landzelela milawu</p> <p>• Ririm i ra miri/swikoweto leswi faneleke</p> <p>• Manghenelo yo koka rinoko na mahetelelo ya matimba Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu</p>	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko: Nkomiso/tinotsi ta vuandlalo ta xiyenge xa swanomo xa phurojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili, • Xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu ku hilawula marito, nhlamuselo ley i ng a erivaleni Tinxaka to hambaranhambana, vulhei na swivumbeko swa swivulwa • Tirthisa mahlanganisi ku tityisa nkhomano • Kongomisa eka ku tumbuluxa vuandlalo lebyi fambelanaka na tsalwa na nhlokomhaka leyi hlawuriweke. • Endla tinotsi to engetela (ethelio) ku ku pfuna eka ku andlala phurojeke etilasini na le ka mudyondzisi <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Tipatironi ta mapeletelo</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririm i swo huma eka vadyondzi</p>

Hi Nwa
Hi Kolwa

Mbita ya Mudyondzisi: 240-258
Xihlovo xa Mudyondzisi: 93-99
Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hiaya Giredi Ya 8

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
9-10	<p>Yingisela/langutisa na ku kanelia xitshuriwa xa swo voniwa, xa mbonoyingiselo/xa xihangalasamahungunyingi</p> <ul style="list-style-type: none"> Kuma timhakankulu na mahungu yo seketedla Tsala timotsi Ku nyikana miehleketwo na mintokoto na ku komba ku tiwisia minongoti Kombisa tithekiniki ta nsunsumento/onga laha swi faneleke Hlamula swivutiso 	<p>Hlaya leswi tsariweke eka dayari Maqchinga yo hiaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma hungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo, Ku vumba xifaniso xa le miehleketweni Mhaka ya ntijiso na mavonelo Ku bumbba Ku kumbetela nhlamuselo ya marito na swifaniso swo ka swi nge tolovelekangi 	<p>Tsala dayari eka xitshuriwa xa wena xa swo voniwa, xa mbonoyingiselo/xa xihangalasamahungunyingi</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexí lulameke Xikongomelo Timhakankulu na miehleketwo seketelaNdzandzelelano lowu wu lulameke wa swivulwa Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano Tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa 	<p>Ku tityisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhisele yo ririmileswi dyondzisiweke eka mavhilkilawa ya hundzelke</p> <p>Xiyimo xa rito: Vun'we na vunytingi; rimbewu, ntorgahato</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Marito ya muvlavuri na marito yorunguriwa; xivumbeko xa xivutiso; ntijiso na mavonelo; xivumbeko xa xivulwa; swivulwa; xivulwa xatinhlamuselo to tala</p> <p>Nhlamuselo ya marito: vamavizweni; maritofularha; xisasi; thomonimi; nhlamuselo yokongoma na nhlamuselo yo gega</p> <p>Mahlikahatelo na mapeletelo: mimfungho yo tshaha; tipatironi ta mapeletelo</p> <p>Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmiswo huma eka vadyondzi</p>

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NIKAMAFUNDZA (Makambelelo ya nkamafundza yo yisa emahlweni)	
<p>Mgingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> Mgingiriko ya ku yingisela na ku vulavula leyi yi fambanelaka na phurojeke ya ku tsala ka Vutumbuluxi eka kotara ya 3 	<p>Mgingiriko ya ku hlaya na ku langutissa</p> <ul style="list-style-type: none"> Nghenisa phurojeke yo tsala ya kotara ya 3 Mgingiriko ya matsalwa leyi yi kongomisiweke eka tinxaka tinharu ta matsalwa ya ndzawulelo eka simesitara.

GIREDI YA 8 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 3	
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6: KU TSALA KA VUTUMBULUXI KA PHUROJEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> Ndzavisiso na ku tsala phurojeke (20 + 30 = 50 wa timaraka) 	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 PHUROJEKE YA KU TSALA KA VUTUMBULUXI</p> <ul style="list-style-type: none"> Vuandlalo bya swa nomo (20 wa timaraka) Sungula ntirho loru wa swa nomo eka kotara ya 3 kutani wu ta hetisiwa na ku rhekodiwa eka kotara ya 4.

XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: KOTARA YA 4

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>Machhinga ya ku yingisela na ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela:</p> <ul style="list-style-type: none"> Yingisela swiletelo/ swiletelo sva mathelio/ Teka tinotsi Hlamula swivutiso Tinxaka to hambanahambana ta vuhalanganisi bya swanomo, xik. Ku andlala mahungu ya xijumanji/ mbulavulo <p>Ku nyika swiletelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa swiletelo Tirhisa xivumbeko xa rdizeriso Tirhisa munhu wa vumbirhi ku va ku ri na ku ngheneliana Kombisa swiletelo swo karhi Kombisa mpfukha Nyika vuxokoxoko bya ndlela 	<p>Hayu xitshuriwa xa mahungu lexi nga na swo voniwa, xik. nimepe, vuxokoxoko bya ndlela, tigirafu, marimba lama ma na mahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko Matrhiseloy ya ririm Swihlawulekisi Ringeta ku twisia mahungu Hlanganisa mahungu Ku hlaya hi ku landzelela magoza: Ku tilulamisela ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hi nkarhi wa ku hlaya (swihlawulekisi sva xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Ku hlaya/ku langutisa xik., mimpe, vuxokoxoko bya ndlela, tigirafu, marimba lama nga na mahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> Kuma na ku kanelia hi xikongomelo na mahungu lama ma nga eka switshuriwa sva swo voniwa ku kuma mahungu Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma hungu hi ku angarhelia, Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo Ku hlaya hi ku dzika Ku endla minkumbetelo <p>Hayu xirungulhwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu sva xitshuriwa xa matsalwa swo fana na ximunuhuhawa, swiendleko, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hi nkarhi wa ku hlaya (swihlawulekisi sva xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Lulamisela vadyondzi ku endla nkatsakanyo/ nkomiso wa xitor/xiyenge/ndzima</p>	<p>Xiyimo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinxaka mabumabumeri Mavitaswilo na mavitavito, mahlanganisi <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> tinhlokohhaka ta swivulwa. xitatimende; minkarh ya maendlil; swivulwanahosi na swvulwankatsano <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vamavizweni, maritofularha eka mbangu; jagonileyi yi nga kongomisiwa eka dyondzo yo karhi <p>Mahikahatelo na mapeletele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipatiironi ta mapeletele: hiko, hefemulo 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinxaka mabumabumeri Mavitaswilo na mavitavito, mahlanganisi <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> tinhlokohhaka ta swivulwa. xitatimende; minkarh ya maendlil; swivulwanahosi na swvulwankatsano <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vamavizweni, maritofularha eka mbangu; jagonileyi yi nga kongomisiwa eka dyondzo yo karhi <p>Mahikahatelo na mapeletele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipatiironi ta mapeletele: hiko, hefemulo

3-4	<p>Machinga ya ku yingisela na ku vulavula Yingisela phanele yi kanela/ bursiana hi timhaka/ mahungu ya sjeswi lama humaka eka tiatikili ta maphephahungu na magazini</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa thoni, magoza na matwariselo ya rito ku ya ehenhla na le hansi Ku tirhisa ririm i ro onga/ thihontla matitwelo/ra nsusumeto Tirhisa switsundzxo swikombiso Landzelela milawu Ririm i ro fambafambisa swirho Manghenelo yo koka rinoko na mahetelelo ya matimba Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu 	<p>Ku hlaya/ku langutisa ku kuma mahungu (tirhisa switsuhuriwa swo fana na atikili ya phephahungu/ atikili ya magazini/mbulavulo wo tsariwa mahungu ya sjeswi lama humaka eka tiatikili ta maphephahungu na magazini</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mahungunkulu Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mahungu yo sekete Ku bvumbha Ntiyiso na mavonelo Mavonelo ya mutsari Ku kumbetela nhlamuselo ya marito na swifaniso swo ka swi nga tololelekangi Ririm i ra mafundza/nkamafundza Nhlamuselo yo kongoma/tumbela Swigaririm i Swijengje leswi swi landzelaka swi ndlandlamuxa ku twiswa tsalwa hi vadyondzi: Kungu, kunguntsongo (mpaluxo, ntakuko wa swiendlo, ntlimbo, makholo, makholo lama ma ya ku eku heleni, xintshuo) Vumunuhuhati Ntiro wa murunguri/ku humelerisa vumunhu bya munhu/mavonelo Vundzhaku na mbangu – swi na vuxaka na ximunuhuhattwa na nkongomelo Mahetelelo ya xikhovolelo Swiletelo swa le xitejini Vuxaka exikarhi ka n'wangulano, mbulavulawexe, ku ehleketa hi ku vulavula (soliloquy) na swiendleko Xikhovolelo xa ntlangu Nkarhi lowu pimiweke mahikahatelo Ku tirhisa ririm i ra miri ler i faneleke 	<p>Switshuriwa swo switsalwambiko swo leha/koma: atikili ya phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> Swilaveko swa xivumbeko, xitayili Vaamukeri va mahungu, xikongomelona Mbangu Nhlawulo wa marito na xivumbeko xa ririm i Ku tirhisa ririm i ro onga/ thihontla matitwelo/ra nsusumeto Ku tirhisa mahikahatelo ya fonto na thifemulo <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magozza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfahuta Ku pfuxeta Ku hlea Ku hlerisia na ku andala <p>Tsala atikili ya phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> yo tshahai; mfungho wa rihamari; hefemulo; hiko; mfungho wa xivutiso; mimfungho ya nsiyo ley iyi kombaka ku ya emahlweni <p>Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swa ririm i swo huma eka vadyondzi</p>
<p>Hi Nwa Hi Kolwa</p>	<p>Mbita ya Mudyondzi: 297-315</p>	<p>Xihoovo xa Mudyondzisi: 103-109</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTRHO WA 7 (Papila ra 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> Vuandlalo bya swa nomo (20 wa timaraka) Vadyondzisi va sungula ku kambela ntiro lowu eka kotara ya 3 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va va kamberiwile hi ku hela ka kotara ya 4




VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
5-6	<p>Macchinga ya ku yingiseia na ku vulavula Swa nomo: Ku tatisa tifomo/fomo ya swivutiso swa ndzavisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Lavisisa nhlomohaka Lulamisa swirthisiwa hi ndlela ya nkhomano Seketela hi swikombiso Kombisa na ku hlawula ntivomarito lowu lulameke, ririmi na milawu Lulamisa manghenelo/ mahetelelo ya ntikelolo <p>Xikambelantwisiso xo yingisela: Fomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsala timhakankulu na to Seketela hi ku endla tinotsi Avelana mieleketo na mintokoto na ku komba ku twisia minongoti. Kombisa tithekiniki ta nsunsumeto/ onga Hlarmula swivutiso 	<p>Hlaya fomo/swivutiso swa ndzavisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xiviko Xivumbeko Matirhiselio ya ririmii <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titulamisela ku hlaya (tivisa xitshuriwa) Hi nkarkhi wa ku hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Xikambelantwisiso xo yingisela: Fomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsala timhakankulu na to Seketela hi ku endla tinotsi Avelana mieleketo na mintokoto na ku komba ku twisia minongoti. Kombisa tithekiniki ta nsunsumeto/ onga Hlarmula swivutiso 	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko xik. Fomo/swivutiso swa ndzavisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na xivumbeko. <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfahuta Ku hela Ku hlerisa na ku andlala <p>Vuthhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xithhokovetselo Tithekiniki ta matirhiselio ta xithhovetselo, swigaririmi, vufananisi/yelaniso, ncino mintila, tindzimana, Xivumbeko xa xithhokovetselo, Ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, Nhlamuselo yo gega, Moya, Nkongomelo na hungu 	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swaki na milawu ya matirhiselio ya ririmii leswi dyondzisiweke eka matvhilki lawa ya hundzeke</p> <p>Xiyimo xa rito:</p> <p>Mmaendli; ; mapfunamaendli</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Xitatiimente; xivumbeko xa xivulwa; nkarkhi wa sweswi na nkarkhi lowu ngahundza; mboymelothello na ku vona timhaka hi thilo rin'we</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Vamavizveni, maritofularha eka mbangu; nhlamuseloidzi, nhlamuselo yo tumbela</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmii swo huma eka vadystiso</p>

NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 9: KU TSALA (Papila ra 3)

- XITSURIWA XA XITSALWAMBIKO: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 10 WA TIMARAKA)
- Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelo xa ku hela ka lembe

<p>Ku lulamisela xikambelo Ku vulavula:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbulavurisano Nkanerisano wa phanele Mbulavulo wa xijumani Xikambelontwisiso xo yingisela 	<p>Ku lulamisela xikambelo Ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Xikambelontwisiso xo hlaya Nkomiso Switshuriwa swa swo voniwa Vutlhokovetsiri Xirungulgwana Ntlangu 	<p>Ku tsala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Switsalwana swo leha Switshuriwa swa switsalwambiko swo koma 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito:</p> <p>Ku pfuxeta</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa:</p> <p>Ku pfuxeta</p> <p>Nhlamuselo ya rito:</p> <p>Ku pfuxeta</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <p>Ku pfuxeta</p>
<p>Hi Nwa Hi Kolwa</p> <p>Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 8</p>	<p>Mbita ya Mudyondzi: 333-342</p> <p>Xihlovo xa Mudyondzisi: 117-120</p>		
XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE			
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 10</p> <p>KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 WA TIMARAKA) – Papila ra 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1: Xikambelontwisiso xa xitshuriwa / xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xa swo voniwa (10 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririm (20 wa timaraka) 	<p>Hi Nwa Hi Kolwa</p> <p>Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 8</p>	<p>Mbita ya Mudyondzi: 343-349</p> <p>Xihlovo xa Mudyondzisi: 121-122</p>	<p>MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO NKAMAFUNDZA</p>
<p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulvula</p> <ul style="list-style-type: none"> Nkanerisano wa phanele Ku hlaya ka xijumani Ku tata fomo Xikambelontwisiso xo yingisela 	<p>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko ya ku hlayela ehenha Migingiriko ya xikambelantwiso Migingiriko ya matsalwa ku ya hi tinxaka ta matsalwa ya ndizawulelo ya simesitara 	<p>Migingiriko ya ku tsala na ku andala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switshuriwa swa switsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi 	<p>Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya rimi

GIREDI YA 8 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 4	
XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 (Papila ra 1)	<p>XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 9: KU TSALA (Papila ra 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Vuandlalo bya swa nomo bya phurojeke Vadyondzisi va sungula ku kambela ntirho lowu eka Kotara ya 3 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va va ka kamberiwile hi ku helu ka Kotara ya 4
SWA NOMO (20 wa timaraka)	<ul style="list-style-type: none"> XITSHURIWA XA XITSALWAMBIKO: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 10 wa timaraka) Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo Xivutiso xa 1: Xikambelontwisiso xa xitsuriwa xa matsalwa / xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitsuriwa xa swo voniwa (10 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na milawu ya matithiselo ya ririmi (20 wa timaraka)
MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA	MAPAPILA YA XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE
EXIKARHI KA LEMBE	MAPHEPPHA YA XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE
MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI	SWIKAMBELO SWO TSARIWA Papila ra 2: Ku angula eka switsuriwa Papila ra 3: Switsuriwa sva switsalwambiko
MINTIRHO YA 7 YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA	<p>MAKAMBELELO YA NTIRHO WA SWA NOMO: Papila ra 1: Vuandlalo bya swa nomo hi phurojeke ya ku tsala ka vutumbuluxi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ntirho wun'we (1) wa swa nomo (Ku hlayela ehenlia eka simesitara hinkwayo ya 1) Mintirho yinharhu (3) ya ku tsala Ntirho wun'we (1) wa ku angula eka switsuriwa Xikambelwana xin'we (1) xo lawuriwa xa Khotavuxika Xikambelwana xin'we (1) xa matsalwa



XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: KOTARA YA 1

VHIIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p>Makambelo ya masungulo na ku titoloveta swi ta endlia eka masiku manharhu ya vhiki ro sungula eka kotara ya 1 (Vhiki ra 1 – Masiku ya 1-3). Ku ta kamberiwa vuswikozi na ku languta swiphijo swa ku dyondza leswi vadyondzi va nga na swona. Vuxokoxoko lebyi byi fanele ku tirhiswa ku tiva mingiriko ya ku dyondza na ku dyondza leyi nga ta endlia.</p>				
1-2	Maqhingya ku yingisela na ku vulavula NKANERISANO WA NTLAWA Ku yingisela eka/languta na ku kanelia xinavetiso <ul style="list-style-type: none"> • Thoni • Rivilo • Matirhisele ya ririmiro tihonttha matitvelo na ro onga Sayizi ya fonto • Swifaniso • Ririmiro tihisa miri 	Ku hlaya/ku langutisa hi xikongomelo xo twisia Switshuriwa swo voniwa: xinavetiso/phositarra Maqhingga yo hlaya <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela • Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo • Ku hlaya hi ku dzika • Ku endla minkumbetelo • Ku kumbetela nhlamuselo hi vuswikozi byo thiantha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo ya rona • Ririmiro tihonttha matitvelo Tirhiswa mahikahatelo na fonto • Ku tilulamisela ku hlaya (fonto, swifaniso) • Hi nkathi wa ku hlaya (swihawulekiso swa xitsuhuriwa xilogene, logo, ririmiri leri nga tirhiswa) • Endzhaku ka ku hlaya (hlamula swivutiso) 	Switshuriwa swa switsalwambiko: Xinavetiso/phositarra <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko lexi faneleke • Xikongomelo, vaamukeri va mahungu • Swihlawulekiso swa xitsuhuriwa: swiphemu swo fana na swifaniso, tifonto – nkandziyo lowukulu na lowuntsongo Matirhisele ya ririmiro, ririmiro nsunsumeto, swifananiso Rhejisitara • Nhlawulo wa marito, nhlamuselo leyi nga rivaleni Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hieila • Ku hierisisa na ku andlala Tsala xinavetiso/phositarra 	Ku tijysisa/ shikelela swiaka na milawu ya matirhisele ya ririmili eswi dyondzisiweke eka tigiredi leti hundzeke <ul style="list-style-type: none"> • Mabumabumeri, maviti, maendlili Ntirho wa xiymo xa rito: <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko xa swivulwa: Maviti, mabumabumeri, minkarhi ya maendlili Mapeletelo: <ul style="list-style-type: none"> • Mapeletelo na tipatironi ta mapeletelo • Nkomiso wa marito Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmiswo huma eka vadyondzi

3-4	<p>Maghinga ya ku yingisela na ku vulavula Ku yingisela xitschuriwa xo hlayiwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Kombisa na ku nyika mavonelo ehehla kai: <ul style="list-style-type: none"> Ku tirhisa rito Ku tirhisa matwariselo ya rito na rivilo Ku landzelela mahikahatelo eka ku hlaya Ku pfula na ku pfala Ku kanelia swihlawulekisi leswi nga laha henbla <p>Ku hlayela ehennla loku lulamisiweke (swirungulwana/ novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa vusvikoti byo vulavula lebyi faneleke tanihi thoni, vholomo, rivilo, ku ya ehennla na le hanzi ka rito, mavulelo ya marito, nkhuluko na mayimelo 	<p>Hlaya switshuriwa swa matsalwa swo fana na swirungulwana/ novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> Nkamerisano wo angarhela wa swihlawulekisonkulu swo fana na ximunhuhatwa, yumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titulamisela ku hlaya (Tivisa xitschuriwa/bvumba leswi riga ta humelela) Vundzhaku na mbangu Mbhubutsabyongo ku kuma nkongomelo Hi nkarchi wa ku hlaya (Swihlawulekiso swa xitschuriwa Endzhaku ka ku hlaya (Hiamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Rungula nakambé xirungulwana kumbe ntshaho wa novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> Thoni Vholomo Mavulelo ya marito Nkhuluko Ku landzelela mahikahatelo 	<p>Tsala xitsalwana: Ndzungulo/ nhlamuselo/mianakanyo/mavon elo</p> <ul style="list-style-type: none"> Nhlawulo wa marito, Rito ra yena n'wini na xitayili Nhiamuselo leyi nga erivaleni Thoni Timhankankulu na miehleketo yo seketela Mimepe ya miehleketo ku lulamisa miehleketo leyi khomaneké Andlala xitsalwana leswaku xi kamberiwa. <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela <p>Ku hlaya /ku langutisa switshuriwa swovoniwa/ swo swihangalasamahungu: tikhathuni swichupuchupu swa switorri</p> <p>Maqhingga yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo Ku hlaya hi ku dzika Ku endla minkumbetelo Ku kumbetela nhlamuselo ya marito na swifaniso (tikhathuni) swo ka swi nga tolovelekanga hi ku thanthla rito hi swiphemu ku kuma nhiamuselo Ku basisa mhaka yo karhi Ku bvumba Ku vona hi miehleketo 	<p>Ku tiyisisa/thsikilela swiakí na milawu ya matrhiselo ya ririmí leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <ul style="list-style-type: none"> Ntirho wa xiymo xa rito: Mapeletelo na tipatironi ta mapeletelo Nkomiso wa marito, mavitonkomiso/ akhironimi Swirhangi, swilandzi, rimitsu Swivulwan/we, swivulwampfijungano Ntirho wa xiymo xa xivulwa: Masivi Mahikahatelo Minkarhia ya maendli Marito ya muylavuri na marito yo runguriwa Xitvananisi minkomiso ya marito, ku komisa <p>Matrhiselo ya ririmí hi uxoperi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Swivulavulelo na swivuriso; swisasi <p>Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmí swo huma eka vadyondzi</p>	
-----	---	--	---	--	--

VHIIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRISELO YA RIRIMI
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWA NOMO:				
5-6	<p>Maghinga ya ku yingisela na ku vulavula Ku yingisela xiviko xa phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya ehenhla (20 wa timaraka) Ku hlaya hi ku dzika Swihlawulekiso swa xitshuriwa xik. kungu, ximunhuhatwa, mbangu, murunguri, matitwelo, nkongomelo, mavoneilo ya murunguri Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga hi ku tirthisa vuswikoti byo thanththa rito hi Nhlamuselo yo kongoma na yo gega <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) Hi nkarkhi wa ku hlaya (Swihlawulekiso swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hiaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Ku andlala xiviko hi nomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Matiriseselo ya ririmii Rnejisitara Thoni Ririmii ro tirthisa swihiro/swikoweto Mavulelo ya marito Ku languta Vaamukeri va mahungu 	<p>Ku hlaya xiviko xa phephahungu/magazini Maqhingga yo</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekiso swa xitshuriwa xik. kungu, ximunhuhatwa, mbangu, murunguri, matitwelo, nkongomelo, mavoneilo ya murunguri Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga hi ku tirthisa vuswikoti byo thanththa rito hi Nhlamuselo yo kongoma na yo gega <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) Hi nkarkhi wa ku hlaya (Swihlawulekiso swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hiaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Ku andlala xiviko hi nomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Matiriseselo ya ririmii Rnejisitara Thoni Ririmii ro tirthisa swihiro/swikoweto Mavulelo ya marito Ku languta Vaamukeri va mahungu 	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko: Xiviko xa magazini/bulogo</p> <ul style="list-style-type: none"> Swilaveko swa ntirho na muxaka wa xitshuriwa Xivumbeko, xitayili, mavonelo Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu Nhlawulo wa marito Ku tirthisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa Milawu ya tindzimana <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfafarhuta Ku pfuxeta Ku hlela <p>Tsala xiviko xa magazini/bulogo hi ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hleisisa na ku andlala Nhlamuselo yo gega, alitherexini (mbuyelelo wa switatisis) mbuyelelo wa switwari asonense, vumuhuhato, <p>Ku hlaya/ku langutisa hi xikongomelo xo twisia (tirthisa xiviko xa phephahungu)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela Ku hlaya hi ku hattisa ku kuma mongo Ku endla ninkumbetelo (swimunhuhatwa, mbangu, vutumbulukelo, hungu) Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga hi ku tirthisa vuswikoti byo thanththa rito hi Ririmii ro thonthha matitwelo Ku hlamula swivutiso 	<p>Ku tyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matiriseselo ya ririmii leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahayeloya maendli – o kombiso, o ndzeriso, o kotelolo, o tshamelolo, o angulo, o fumiwo <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Swivulwan'we; Swivulwankatsano, swivulwampflungano; minkarhi ya maendli; <p>Nhlamuselo ya marito</p> <ul style="list-style-type: none"> Swivulavulelo na swivuriso Nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega, alitherexini (mbuyelelo wa switatisis) mbuyelelo wa switwari asonense, vumuhuhato, <p>Mahikahatelo na mapeletelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipatironi ta mapeletelo; mimfungho yo tsaha; xirhatana <p>Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmii swo huma eka vadyondzi</p>

7-8	<p>Maghinga ya ku yingisela na ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela (tirhisa n wangulano lowu rhekhodiweke)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku yingisela n'wangulano Ku tsala/teka tinotsi Ririm na matimba Thoni Matitwelo Manghenelo na mahetelelo Hlamula swivutiso 	<p>Hlaya switshuriwa swa matsalwa swo fana na swirungulwana/novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa tsalwa swo fana na ximunuhuhatwa, swiendleko, n'wanguiano, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magozas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) Hi nkarchi wa ku hlaya (Swihlawulekiso swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa hambarisa, hlela) <p>Tsala nkomiso/nkatsakanyo wa xirungulwana/ ntshalo wo huma eka novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> Xiyumbeko lexi ulameke Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu Nhlawulo wa marito Timhakankulu na miehleketo yo seketela Matirhiselo ya ririm Rhejisitara Nxaxamelo lowu faneleke wa swivulwa khomana ka tona Mahlanganisi ku endela ku khomana Ku tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa <p>Encenyeto: Ku khoma/ngena nhlengleletano</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlawula nthiokomhaka leyi faneleke Ku lulamisa mahungu hi ndielia ya ku khomana Ku kombisa ntivomarito na swiaki swa ririm iesi ulameke 	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko xik. Ajenda na makanelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Xiyumbeko lexi lulameke. Mepe wa miehleketo ku lulamisa mahungu Rito na xitayili xa yena n wini Thoni Matirhiselo ya ririm Rhejisitara Malongoloxelo lamanene ya swivulwa Tirhisa mahlanganisi ku tivisia nkhomano Tirhisa ta swivulwa, vulehi na swivumbeko swa swivulwa <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Swivulavulelo na swivuriso akhironimi Tipatroni ta mapeleleto; <p>Ntivomarito eka mbangu:</p> <p>Ndzelamiso wa ririm ro huma eka vadyondzi</p> <p>Mahikahatelo na mapeleleto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Swivulavulelo na swivuriso akhironimi Tipatroni ta mapeleleto; <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfafarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andala <p>Tsala ajenda na makanewa hi ku landzelela magoza</p> <p>Tsala nkomiso/nkatsakanyo Maqhingga yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarheia, ku hlaya hi ku hatisa ku kuma mongo, ku vona hi miehleketo Ku hlaya hi ku dzika Ku endla minkumbettelo ya marito Tinhlamuselo ta marito Mayonelo ya mutsari Mhakla ya ntiviso na mavonelo Nhlamuselo yo gega/tumbela moyo, nkongomelo na hungu
-----	--	---	--

VHJKI	KUYINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
9-10	<p>Macchinga ya ku yingisela na ku vulavula Ku yingisela mbulavurisano wa riqingho/ n'wangulano exikarhi ka mufoneli</p> <p>wa vanhu na muamukeri wa vukorhokeri mayelana na xiphiqo xa kontiraka/ntwananano</p> <ul style="list-style-type: none"> Thoni Matirhisele ya ririmii Rhejisitara Milawu <p>Vadyondzi va hlamusela nakambe mbulavurisano lowu a va wu yingiserile eka riqingho.</p> <p>Ku hlayela ehenthla loku ulamisiweke</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa vuswilkoti byo vulavula lebyi faneleke tani hi thoni, vholumo, rivilo, ku ya ehenthla na le hansi ka rito, mavulelo ya marito, nkhaluko Vadyondzi va hlawula xitshuriwa xo hlaya kutani va xi hlaya etilasini. 	<p>Hlaya kontiraka/ntwananano exikarhi ka muxavisi na muxavii</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko matirhisele ya ririmii mavulavulelo ya ntwanano Nkoka wa nsayino malulamiselo loko ku tshuka ku va na xiphiqo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwira) Hi nkarkhi wa ku hlaya (Swihlawulekiso swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela) <p>Ku hlayela ehenthla loku ulamisiweke</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa vuswilkoti byo vulavula lebyi faneleke tani hi thoni, vholumo, rivilo, ku ya ehenthla na le hansi ka rito, mavulelo ya marito, nkhaluko Vadyondzi va hlawula xitshuriwa xo hlaya kutani va xi hlaya etilasini. 	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko:</p> <p>Tsala xiviko hi leswi kumiweke eka ndzavisiso wa xiphiqo exikarhi ka muxavisi na muxavii</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexi tulameke Xikongomelo Timhakanaku na miehleketo Matirhisele ya ririmii Rhejisitara Nxaxamelo lowu faneleke wa swivulva Nxaxamelo lowu faneleke wa tindzimana ku endlela ku khomana ka tonna Mahlanganisi ku endlela ku khomana Ku tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hela Ku hlerisisa na ku andlala Tsala xiviko hi ku tsala hi ku landzelela magoza. <p>Vuthokovetseli</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xithhokovetselo Trithekiniki ta matirhisele ta xithhovetselo, swigaririmi, vufananisi/ yelaniso, ncino Xivumbeko xa xithhokovetselo, mintila, tindzimana, Ndela leyi marito ya longodoxiweke na ku tsariwa ha yona, Nhlamuselo yo gega, Moya, Nkongomelo na hungu 	<p>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmii leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiymo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahlangarisi Ntirho wa xiymo xa xivulwa: Xivumbeko xa xivulwa; tinxaka ta swivulva; Riendlri ra rghingiriko na niendlri ra xitwesivo Swivumbeko swa swivutiso Nhlamuselo ya xivulwa: Swivulavulelo na swivuriso Mahikahatelo na mapeletelo: Tipatironi ta mapeletelo; Minkomiso ya marito: Mavitonkomiso/akhironimi xik HURIRXI, SOVENGA, SOSHANGUVE Mavitoletere/inixiyalizimi xik. Nhlango wa Vuhaxi wa Afrika - Dzonga (NVAD/SABC), Ndzawulo ya Dyondzo ya le Hansi (NDH/DBE) Swicupu xik, thelefoni – fonii Khensani - Khensi, Tsakani - Tsaki, Nkataanga - Nkata, Thiranhexini xik, Sunguti - Sung, Dzivamisoko - Dziv, Khotavuxika - Khot. Ritonkantsaswiphemu xik. selufoni - selula na thelefoni <p>Ntivomarito embangwini:</p> <p>Ririmii ra kontiraka/ntwananano na switsariwa swa navu</p>

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NIKAMAFUNDZA (Makambelelo ya nkamafundza yo yisa emahweni)	
Mgingiriko ya ku yingisela na ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> Ku rungula nakambe Ku andala Ku hlayela ehenhla Vuandlalo bya swa nomo Encenyeto 	Mgingiriko ya ku hlaya na ku langutissa <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Mgingiriko ya ku hlayela ehenhla Mgingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya Mgingiriko ya matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembé)
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWA NOMO: <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) Ntirho wu sungurile eka kotara ya 1 wu hetisisiwa eka kotara ya 2 	GIREDI YA 9 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA KOTARA YA 1 NTIRHO WA 2: KU TSALA: XITSALWANA: <ul style="list-style-type: none"> Nhlamuselo, ndzungulo, kumbe mianakanyo (40 wa timaraka) Wu endliwa exikarhi ka lembé NTIRHO WA 3: KU ANGULA EKA XITSHURIWA (70 WA TIMARAKA) <ul style="list-style-type: none"> Xitshuriwa xa matsalwa/xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (25 wa timaraka) Xitshuriwa xa swovoniwa (15 wa timaraka) Nkomiso (10 wa timaraka) Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmii (20 wa timaraka)

XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: KOTARA YA 2

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA
1-2	<p>Ku yingisela hi xikongomelo xo twisia</p> <p>Ku yingisela xitori</p> <ul style="list-style-type: none"> Kombisa timhakankulu na miehleketo yo seketela Matirhiselo ya ririm Rhejisitara Ku hlamula swivutiso <p>Rungula xitori ixi hlaiyiweke nakambe.</p> <p>Mbulavulo lowu lulamisiweke</p> <p>Vadjyondzi va endla ndzavisiso tanhi ngingiriko wo tilulamisela.</p> <ul style="list-style-type: none"> Milawu ya maandialelo Ririm iro tihisa miri/swikoweto Mangheneo, miri na mahetetelelo Matirhiselo ya ririm 	<p>Hlaya xitschuriwa xa matsalwa xik.</p> <p>Maqhinga yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku dzika Swihlawulekiso swa xitschuriwa xik. kungu, ximunuhuhatwa, mbangu, murunguri, matitiwelo, nkongomelo, mavonelo ya murunguri Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tololelekanga hi ku tihisa vuswikoti byo tlhantha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo Swiaki sva ririm na xitayili <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitschuriwa) Hi nkarkhi wa ku hlaya (Swihlawulekiso swa xitschuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (Hlamlula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela) Katsakanya xitschuriwa lexi hlayiweke hi ku komisa <p>Vuthokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xithokovetselo Tithekinki ta matirhiselo ta xithovetselo, swigaririmi, vufananisi/ yelaniso, ncino Xivumbeko xa xithokovetselo, mintila, tindizima, Ndela leyi marito ya longooxiweke na ku tsariwa ha yona, Nhlamuselo yo geg, Moya, Nkongomelo na hungu 	<p>Ku tsiyisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiymo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Minsinya; Swirhangi, swilandzi; Masivi <p>Ntirho wa xiymo xa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinxaka ta swivulwa; Swivulwa swa vuangarhelo byo penda/ndhundhuzela xik. vavasati a va swi koti ku chayela Marito ya muvulavuri, marito yo runguriwa; Minkarkhi ya Maendli <p>Nhamuselo ya marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Swivulavuelo na swivuriso; Nhlamuselo yo kongoma na yo gega <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mimfungho yo tshaha; Tipatironi ta mapeletelo; Minkomiso ya marito. <p>Ntivomarito eka imbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririm swo huma eka vadyondzi</p>

3-4	<p>Machingga ya ku yingisela na ku vulavula Ku yingisela hi xikongomelo xo twisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlamusela maqhingya ya ku yingisela hi ku landzelela magoza Ku hlamula swivutiso hi ku tsala <p>Ku hlaya ka xijumani</p> <ul style="list-style-type: none"> Matirhiselo lamanene ya rito, thoni na rivilo Ku landzelela mahikahatelo eka ku hlaya Ririmiro tinhisa miri Ku languta vayingiseri 	<p>Hlaya xitshuriwa xik. xirungulwana/ novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> Nkongomo eka swihlawulekiso swa switshuriwa swa matsalwa Kombisa ku twisa ka mandandlamukelo ya kungu na ntlimbo, vumunuhuati, ku cinca ka swiendleko, vundzhaku/mbang, / ntirho wa murunguri/ nkongomelo, ku songa timhaka na mahetelelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekiso swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimansa hambanisa, hlela) 	<p>Tsala xitsalwana:</p> <p>Xitsalwana xa ndzungulo/ xa nhlamuselo/xa nkanelo/xa mavonelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Nhlavulo wa marito, Rito ra yena n'wini na xitayili Nhlamuselo leyi nga erivaleni Timhakankulu na ta ku seketeda Thoni Mimepe ya miehleketo ku lulamisa miehleketo leyi khomanike Ku andala xitsalwana leswaku xi ya kamberiwa <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfafarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andala <p>Tsala xitsalwana u kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <p>Hlaya/langutisa xitshuriwa xik. atikili ya phephahungu/atkili ya magazini hi xikongomelo xo kuma mahungu no twisa Maqchinga yo hlaya:</p> <p>Ndzimana ya xikambelantwisiso yo huma eka buku ya mudyondzi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hij xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela, ku hiaya hi ku hatlisa ku kuma mongo Ku hiaya hi ku dzika Xikongomelo na vaamukeri va mahungu Ku kumbetela nhlamuselo na mahetelelo Mhaka ya ntijiso na mavonelo Ku nyika mavonelo ya wena Nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelékanga Kombisa rrimi ro onga 	<p>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmlesiwi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maendli, <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Swivulwampfillungano; Swivulwa swa vuangarhelo byo penda/ndhundhuzela xik. vayasati a va swi koti ku chayela Marito ya muvulavuri, marito yo runguriwa <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Swivulavulelo na swivuriso <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mimfungho yo tshaha; Tipatironi ta mapeletelo; minkomiso ya marito. <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmiswo huma eka vadyondzi</p>	
				<p>Mbita ya Mudyondzi: 110-128</p> <p>Xihlovo xa Mudyondzisi: 43-49</p> <p>Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hi Laya Giredi Ya 9</p>	

VH1K1	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
5-6	<p>Maghinga ya ku yingisela na ku vulavula Ku yingisela xitshuriwa xa swanomo xo fana na intjavhiyu/ mbulavulo/ xitori xo runguriwa hi xikongomelo xo twisia</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsala tinotsi hi nkarhi wo yingisela Ku yingisela hi vuxoperi <p>Nkanerisano wa ntlawaphanele</p> <ul style="list-style-type: none"> Teka xiave eka nkanerisano lowu simekiweke ehenhla ka xitshuriwa xa swanomo Ku cincana/ sierisana Marito lama kombaka ku angula eka leswi vuriwaka xik. hayi, kumbexana Milawu 	<p>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa xik. novhele/ xitorri xo koma/ xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Nkongomo eka swinlawulekiso swa switshuriwa swa matsalwa Kombisa ku twisia ka mandlandlamukelo ya kungu na rtilimbo, yumunuhuhati, ku cinca ka swiendleko, vundzaku/mbangu, /ntirho wa murunguri/nkongomelo, ku songa timhaka na mahetelelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilalamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) Hi nkarki wa ku hlaya (Swihawulekiso swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela) <p>Vutlhokvetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawlekisinkulu swa xithhokvetselo Tithekinki ta matirhiselot a xithhovetselo, swigaririmi, vufananisi/uelaniso, ncino Xivumbeko xa xithhokvetselo, mintia, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, nhlamuselo yo gegga, moyo, nkongomelo na hungu 	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko: Xiviko</p> <ul style="list-style-type: none"> Swilaveko swa ntirho na muxaka wa xitshuriwa mavonelo Xivumbeko, xitayili, Vaamukeriu va mahungi, xikongomelo na mbangu Nhlawulo wa marito Ku tirthisa tinxaka to hambarahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa Milawu ya ririmri ra tindzimana Mimepe ya miehleketu ku lulamisa miehleketu leyi khomaneké <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hleia Ku hlerisisa na ku andlala Tsala xiviko hi ku tsala hi ku landzelela magoza 	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiseloya ririmieswiwe eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <ul style="list-style-type: none"> Minsinya, Swirhangi, Swilandzi; Mahlawuri Vundhawu <p>Ntirho wa xiyimo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Minsinya, Swirhangi, Swilandzi; Mahlawuri Vundhawu <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ndzima na ya nhlamuselo; ndzimana ya manghenelo; ndzimana ya mahetelelo; minkarhi ya maendl; xivumbeko xa xivulwa; tinxaka ta swivulwa <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Swivulavulelo na swivuriso; Nhlamuselo yo kongoma na yo gegga <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mimfungho yo tshaha; Tipatironi ta mapeletelo; Minkomiso ya marito. <p>Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmieswo huma eka vadyondzi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ririmieswo tihonttha mattitwelo <p>Pfuxeta xivumbeko xa nkomiso/ Nkatsakanyo</p>

	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 4: KU TSALA	<ul style="list-style-type: none"> Switshuriwa swa switsalwambiko: (20 wa timaraka) (2 swo koma kumbe 1 xo leha) Wu tsariwa ku nga si tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo xa Khotavuxika 	
7-8	<p>Maqhinga ya ku vulavula na ku yingisela Ku yingisela xiviko xa phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko Swihlawulekiso Matirhiselo ya ririm Thoni Rhejisitara Manghenelo na mahetelelo <p>Ku andala xiviko hi nomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Matirhiselo ya ririm Rhejisitara Thoni Ririm ro tirthisa miri Manghenelo na mahetelelo 	<p>Ku hlaya xiviko xa phephahungu/atikili ya magazini</p> <p>Maqhingga yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku dzika Swihlawulekiso swa xitshuriwa xik. kungu, xiimuhuhuhatwa, mbangu, murunguri, matitwelo, nkongomelo, mayoneko ya murunguri <p>Ku hlaya/ku langutisa hi xikongomelo xo twisia (Tirthisa xiviko xa phephahungu) Maqhingga yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hiaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela Ku hiaya hi ku hatlisa ku kuma mongo Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka yan ga tololekangka hi ku tirthisa vuswlikoti byo thlenthalha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo Nhlamuselo yo kongoma na yo gega Ririm ro tlhontlhha matitwelo, Hlamula swivutiso 	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko swo leha, xik. Xiviko xa phephahungu/atikili ya magazini</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexi lulameke Xikongomelo Timhakanlkulu na miehleketo yo seketela Nxaxamelo lowu faneleke wa swivulwa Tirthisa mahlanganisi ku tityisisa nkhomano Tirthisa tinxaka to hambanahambana, vulehi, na swivumbeko swa swivulwa Mimepe ya miehleketo ku lulamisa miehleketo leyi khomanekе <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) Hi nkarki wa ku hlaya (Swihlawulekiso swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hieila) <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xithlhokovetselo Tithekiniki ta matirhiselo ta xithlhovetselo, swigaririmi, vufananisi/ylaniso, ncino Xivumbeko xa xithlhokovetselo, mintia, tindzimana, Ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, Nhlamuselo yo gega, Moya, Nkongomelo na huncu <p>Ku tityisisa/tshikelala swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm i leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Minsinyä, Swirhangi, Swilandzi; Masivi <p>Ntirho wa xiyimo xa xiyulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinxaka ta swivulwa; Swivulwa swa vuangarhelo byo penda/ndhundhuzela xik. vavasati a va swi koti ku chayela Marito ya muvulavuri, marito yo runguriwa; Ku va na rito; Minkarkhi ya maendli <p>Nhamuselo ya marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Swivulavulelo na swivuriso; Nhlamuselo yo kongoma na yo gega <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mimfungho yo tshaha; Tipatironi ta mapeletelo; minkomiso ya marito. <p>Ntivomarito embangwini</p> <p>Ku lulamisa ririm i ra ku tsala ka vadyondzi</p>

VHIIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA LE XIKARHI KA LEMBE KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (70 WA TIMARAKA)				
9-10	<ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (25 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (15 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm (20 wa timaraka) 	Mbita ya Mudyondzsi: 165-168 Xihovo xa Mudyondzsi: 64-66	Hi Nwia Hi Kolwa	Hi Nwia Hi Kolwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 9
MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA (Makambelelo ya nkamafundza yo yisa emahlweni)				
	<p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula 	<p>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko ya ku hlaylor ehenhla Migingiriko ya Xikambelantwiso xo hlaya Migingiriko ya matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe) 	<p>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switshuriwa swa switsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi 	<p>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switshuriwa swa switsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi
GIREDI YA 9 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 2				
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWA NOMO	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 4: KU TSALA	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA KHOTAVUXIKA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (70 WA TIMARAKA)		
<ul style="list-style-type: none"> Ku hlaylor ehenhla (20 wa timaraka) 	<ul style="list-style-type: none"> Switshuriwa xa switsalwambiko:(20 wa timaraka) (2 swo koma kumbe 1 xo leha) 	<ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (25 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (15 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm (20 wa timaraka) 		
<ul style="list-style-type: none"> Mudyondzsi u sungula ntirho wa swa nomo eka kotara ya 1 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va va wu hetile ku hela ka kotara ya 2 	<ul style="list-style-type: none"> Wu tsariwa ku niga si tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo Tirthisa switshuriwa swo huma eka kotara ya 1 na 2 			

XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>Maghinga ya ku yingisela na ku vulavula</p> <p>Yingisela xivono xa nkanerisano exikarhi ka vanhu vambirhi mi kamerisana hi xona (nkanerisano wu rhangela hi mudyondzisi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko na mandlandiamukelo ya miehleketu/mahungu Ku tirhisa vuswilkoti ku fikelela mpfumelanelano Xitayele xa ririm <p>Mbulavurisano</p> <ul style="list-style-type: none"> Matirhiselo lamanene ya rito, thoni na rivilo Ku hikahata eka ku hlaya Ririm i ro tirhisa miri Ku languta vayingiseri 	<p>Hlaya xitsuriwa xa matsalwa xik. ntangu</p> <ul style="list-style-type: none"> Nkongomo eka swihlawulekiso swa switsuriwa swa matsalwa Kombisa ku twisia ka mandlandiamukelo ya kungu na ntlimbo, yumunhuhati, ku cincia ka swiendleko, vundzhaku/mbangu/ntrihwo wa murunguri/nkongomelo, ku songa timhaka ta ha tsakama <p>Ku hlaya hi ku landzelala magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titulamisela ku hlaya (Titixa xitsuriwa) Hi nkarkhi wa ku hlaya (Swihlawulekiso swa xitsuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (Hlammula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela) <p>Ku hlavela ku twisia: xitsuriwa xa swo voniwa - khathuni</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma timhakankulu hi ku angarhela Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo wa vuxokoxoko byo seketela Ku bumbaba Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka yanga tololelekanga na swifaniso Nkucetelo wa ku hlawula na ku siya tinhlamuselo to karhi eka xitsuriwa Nkucetelo wo tirhisa ririm i ro gegna switirhisiwa swo nandzihisa ririm i Ntikelo wo tirhisa tithekinkiki ta swo voniwa 	<p>Switsuriwa swa switsalwambiko xik. n'wangulano</p> <ul style="list-style-type: none"> Nhlawulo wa marito, Rito ra yena n'wini na xitayili Nhlamuselo ya le rivaleni/kongoma Thoni Timhakankulu na miehleketu yo seketela Mimepe ya miehleketu ku lulamisa miehleketu leyi khomanke <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelala magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapifahura Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andlala Tsala n'wangulano hi maendlelo ya ku tsala hi ku landzelala magoza <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tihomonimi, tipharonimi, pholisemi <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipatironi ta mapeletelo Ntivomarito embangwini Ku lulamisa ririm i ra ku tsala ka vadylondzi 	<p>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm i leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <ul style="list-style-type: none"> Ntrho wa xiyimo xa rito: Mavitavito na mavitaswilo Maengeteri, Mahlanganisi <p>Ntrho wa xiyimo xa xiyulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbulavulou; minkarhi ya maendli, Tinxaka ta swivulvula, tinxaka ta tindzimana, Ku va na rito, Swivulwahava, swivulwana

Mbita ya Mudyondzi: 169-186

Xihovo xa Mudyondzisi: 67-72

Hi Nwa Hi Kolwa

VHJKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
3-4	<p>Maghinga ya lk Yingisela na Ku vulavula Yingisela no teka xiave eka mbulavurisano wa phurojeke. Tinhlokohmaka/swiutiso swo rhangela/nkumbetelo wa leswi ku nga ta burisaniva hi swona (wu rhangela hi mudyondzisi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku burisana hi tithekinkita ndzavisiso leti tinhaka ku seketedala nhlokohmaka/xivutiso xo rhangela/nkumbetelo U yingisela no teka tinotsi eka vuxokoxoko mayelana na phurojeke. <p>U vutisa no hlamula swiutiso swi va erivaleni eka ndzavisiso lowu faneleke ku endliwa</p>	<p>Ku hlaya hi xikongomelo xo kuma hungu eka tinhlokohmaka na tinxaka ta matsalwa lama hlawuriweke Hlawula vuxokoxoko lebyi faneleke eka ndzavisiso (byi ta nyikiwa hi mudyondzisi kumbe byi tisiwa exikolweni ku suka ekaya)</p> <p>Maqhingga yo hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko, ku hiaya hi ku hatlisa ku kuma mongo Ku vona hi miehieketo Ku hlaya hi ku dzika Ku endla minkumbetelo Nhlamuselo ya marito/swivulwa Mavonelo ya mutsai Mhaka ya ntiyiso na mavonelo Nhlamuselo yo gega <p>Tsala nongonoko wa tibuku leti nga tirhisiwa (bibiliyogirafu)</p> <p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisia na maqhingga ya ku hlaya: Xitsihuriwa xa swovoniwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma timhakankulu Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mahungu yo seketedala Ku bvumba Ku kumbetela nhlamuselo ya marito na swifaniso swo ka swi nga tolovelakangi Ku langutisisa ku ndlandlamuxa ntvisiso Nkoka wo hlawula no susa eka nhlamuselo Nkucetelo wa ririm i ro gega na switirhisiwa swa switayili swa ririm, xik. nsusumeto Ntikelio wa matirhisel o ya tithekiniki ta swo voniwa Ku hlanganisa mahungu lama hlawuriweke ku tumbuluxa rimba ro vekelela mahungu kumbe mepe wa miehieketo <p>Ku hlaya hi ku landzeleta magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hiaya (Tivisa xitsihuriwa) Hi nkarchi wa ku hlaya (Swihawulekiso swa xitsihuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (Hllamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela) 	<p>Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta marimba yo vekelela mahungu (xik. mimipe ya mirhi/ nsinya, tibodo ta switoru na sw. na sw.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ku vekelela leswi nga kumeka eka ndzavisiso wa phurojeke Kongomisa eka ku tsala hi ku landzeleta magoza: Hlawula hungu leri faneleke. Tsala hi marito ya wena n'wini. Hlawula mululamisi loyi a faneleke wa muxaka wa xitsihuriwa lexi faneleke ku tumbuluxiwa. Tirhisa swiaki na milawu ya matirhisel o ya ririm i leswi faneleke. Xitsihuriwa xin'wana na xin'wana xi ta lawula/ kombisa ririm i jeri faneleke ku tirhisiwa eka phurojeke. <p>Nhlamuselo ya marito</p> <ul style="list-style-type: none"> Nhlamuselo yo kongoma na yo gega, Matirhisel o ya ririm i hi vuxoperi Ririm i ra nkamafundza na jagoni. <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipatironi ta mapelletelo Ntivomarito eka mbangu/ wo huma eka xitsihuriwa. 	<p>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhisel o ya ririm i leswi dyondzisiwe eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mario lamantshwa na swivulwa tanhilaha swi lavekaka hakona ku ya hi tinhlokohmaka to hambara. <p>Ntirho wa xiyimo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbulavulo; minkarhi ya maenoli, Tinxaka ta swivulwa, tinxaka ta tindzimana, ku va na rito, swivulwahaya, swivulwana

VHICKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA
5-6	<p>Maqhingga ya ku yingisela na Ku vulavula Nkanerisan/o/ mbhurisan/o wa phurojeke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlaya no languta switirhisawa swo tala ku twisia leswi lavekaka eka nhlokomhaka yo karhi/xivutiso xo rhangela/ nkumbetelo na ku andlala hi ndlela leyi faneleke • Teka timotsi • Vutisa swivutiso Nyika tinhlamulo • Twisia mimbuyelo leyi languteriwa ka ya nhlokomhaka yin'wana na yin'wana 	<p>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa xa phurojeke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlaya no languta switirhisawa swo tala ku twisia leswi lavekaka eka nhlokomhaka yo karhi/xivutiso xo rhangela/ nkumbetelo na ku andlala hi ndlela leyi faneleke • Ku hlaya/ku langutisa hi xikongomelo xo twisia • Switshuriwa swa swo voniwa na swo tsariwa <p>Maqhingga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma timhakankulu • Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo wa miehleketo yo seketela • Ku hlaya hi ku dzika • Ku endla minkumbetelo • Ku kumbetela nhlamuselo ya marito na swifaniso swo ka swo nga tolovelakanga hi ku tirthisa vuswikoti byo tlhantha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo Timhakankulu na miehleketo yo seketela • Nkoka wo endla nhlawulo no susa eka nhlamuelo • Nkucetelo wa ririm iro gega na swivutiso swo ka swi nga lavi tinhlamulo • Minkumbetelo na mavonelo ya mutsari 	<p>Ku angula eka nhlokomhaka, xivutiso xo rhangela, xiringanyeto xa mianakanyo hi ku tsala</p> <p>Pfapirhuta xitshuriwa hi ku tsthaha vuxokoxoko bya ndzavisiso wa wena (tinotsi)</p> <p>Kongomisa eka leswi landzelaka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbekko lexi lulameke na swihlawulekiso • Ndizimana/milawu ya swo voniwa Ku landzelana ka tindzimana hi ndlela leyi lulameke/miehleketo ku tiyisisa nkhomano • Timhakankulu na miehleketo yo seketela Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm tanihilaha swi lavekaka hakona hi tinhlokomhaka leti hlawuriweke Rito ra yena n'wini na xitayiliNhlamuselo ya le rivaleni/kongoma (ku nga ha va hi ku tirthisa marito kumbe swo voniwa) Thoni/Matitiwelo • Ku kunguhata ku lulamisa miehleketo <p>Lemukta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Timhakankulu na tinhlokomhaka, xivutiso xo rhangela kumbe xiriganayeto xa mianakanyo xi nga ha va ntsenaa xa swovonniwa (xik. vhidiyo, phodikhastit na sw. na sw.) <p>I swa nkoka ku lemuka leswi nga laha hansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata (ndzavisiso) • Ku pfapfarhuta (ku landzelala xivumbeko lexi faneleke) • Ku hlela • Ku andlala phurojeke leyi tumbuluxiweke hi ndlela leyi faneleke.

VHIKI	KUYINGISELA NA KU VULAVULA	KU HILAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
7-8	<p>Maqhingga ya ku yingisela na ku vulavula Vuandlalo bya swa nomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Matirhiselo ya ririm Rhejisitara Ririm ro tirthisa miri/swikoweto Manghenelo na mahetelelo 	<p>Ku hilaya/ku langutisa hi xikongomelo xo twisia (Xitshuriwa xa swo voniwa na xo tsariwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> U hilaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xa kuma timhankankulu Ku hilaya hi ku hatlisa ku kuma mongo wa miehleketo yo seketela Ku hilaya hi ku hatlisa ku kuma mongo wa miehleketo yo seketela Ku kumbetela nhlamuselo ya marito na swifaniso swo ka swi nga tololelekanga hi ku tirthisa vuswiktobi byo tlhanttha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo Timhankankulu na miehleketo yo seketela Nkoka wo endla nhlawulo no susa eka nhlamuelo Nkucetelo wa ririm ro gega na switirhisiwa swa switayili swa ririm, xik, nsusumeto Minkumbetelo na mayonelo ya mutsari 	<p>Tsala xitsalwana (kumbe xiendliwa xo tumbuluxa hi xidijitali) lexi kongomisiweke eka muxaka wa matsalwa lama dyondzisiweke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Xitsalwana xa ndzungullo/xitsalwana xa nhiamuselo/xitsalwana xa manakanyo/Xitsalwana xa mavonelo/burochara/xinavetiso/bulogo Xivumbeko na swihawulekiso leswi lulameke Lulamisa vundzeni Timhankankulu na miehleketo yo seketela Milawu ya tindzimana Nxaxamelo lowu lulameke wa tindzimana na ku khomanana ka tona Lulamisa mielakeleyi khomanake leyi kongomisiweke eka nkunguhato Andlala xitsalwana (xiendliwa) leswaku u ta kamberiwa <p>Ku katsakanya xitshuriwa Vuthihokovetseli</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xithhokovetselo Titheliniki ta matirhiselo ta xithhovetselo, swigarirmi, vufananisi/yelanso, ncino Xivumbeko xa xithhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, nhlamuselo yo geg, moy, nkongomelo na hungu 	<p>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahlawuri <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala tindzimana <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rito rin/we ematshan/wini ya xivulwana <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipatironi ta mapeletelo <p>Ntivomarito embangwini</p> <p>Ku lulamisa ririm i ra ku tsala ka vadyyondzi</p>

9-10	<p>Machinga ya ku yingisela na ku vulafula Ku rungula xitorí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekela enhlökweni leswi: vuswukoti byo vulavula, thoni, mavulelo ya marito, rivilo ra marungulelo, matwariselo ya marito, ku langutana na vayingiseri, mayimeli, ku fambafambisa swirho/ swikoweto • Milawu na swihlawulekiso swa switori • Milawu na swihlawulekiso swa switro <p>Ku hlayela ehenhla loku lulamisiweke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirthisa vuswukoti byo vulavula lebyi faneleke tanhi thoni, vholomo, rivilo, ku ya ehenhla na le hansi ka rito, mavulelo ya marito, nkhaluko 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa xo fana na ntlangu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa ku fana na ximunhuhatwa, swiendleko, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarkhi wa ku hlaya (Swihlawulekiso swa xitshuriwa) • Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hleia) <p>Vuthhokovetséri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xithhokovetselo • Tithekinki ta matrhiselo ta xithhovetselo, swigaririm, vufananisi/yelanso, ncino • Xivumbeko xa xithhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, nhlamuselo yo gegä, moyä, nkongomelo na hungu 	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko xik.: Imeyili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko lexi lulameke • Xikongomelo • Timhakankulu na miehleketo yo seketela • Matrhiselo ya ririm • Rheijsitara • Nxanxamelo lowu faneleke wa swivulwa • Tirthisa mahlanganisi ku tiyisia nkhomano • Tirthisa tinxaka to hambanhahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andala <p>Tsala imeyili</p>
------	---	---	---

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NIKAMAFUNDZA
(Makambelelo ya nkamafundza yo yisa emahweni)

Mgingiriko ya ku yingisela na ku vulavula	Mgingiriko ya ku hlaya na ku langutissa <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Mgingiriko ya ku hlayers ehenhla Mgingiriko ya Xikambelantwiso xo hlaya Mgingiriko ya matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe) 	Mgingiriko ya ku tsala na ku andala <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switsuriwa swa switsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi o Magoza ya 3 o Goza ra 1: Ndzavisiso o Goza ra 2: Ku tsala o Ku kunguhata/ mbhubutsabyongo o Mpafarhuto wo sungula o Ku hlela o Ku hlerisisa o Ku andala 	Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririm <ul style="list-style-type: none"> Mgingiriko yo hambarahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ririm
--	--	--	---

GIREDI YA 9 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MAFUNDZA: KOTARA YA 3	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 KU TSALA KA VUTUMBULUXI: PHUROJEKE SWA NOMO (20 wa timaraka)	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 8 KU ANGULA EKA MATSALWA (30 WA TIMARAKA) <ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1 (Xa boha): Xithokovetselo (10 wa timaraka) na Xivutiso xa 2: Novhele kumbe ntlangu (10 wa timaraka) kumbe Xivutiso xa 3: Xirungulwana kumbe mintsheketo (10 wa timaraka)
---	--	--

XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: KOTARA YA 4

© Shuter & Shooter Publishers

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>Xikambelantwisiso xo yingisela</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hi amula hi vuxoperi ehenga ka switchuriwa swa tinxakaxaka Ku yingisela ku kuma hungu ro karhi Ku yingisela na ku tiphina hi mintsheketo ya swiharhi. Ku hlamula swivutiso <p>Swia nomo: Papila ro seketela na tsalawavutitvisi: Xikongomelo xa mbulavulo</p> <ul style="list-style-type: none"> Xikongomelo Swihlawulekiso swa xivumbeko, xitayili Vaamukeri va mahungu na vundzeni Nhlawulo wa marito, ririm iro geg a 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa xo fana na mintsheketo/ntiangu</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa ku fana na ximunuhatwa, leswi humeileaka/swiendleko, n'wangulano, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tliulamiseka ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) Hi nkarti wa ku hlaya (Swihlawulekiso swa xitshuriwa) Endzhalu ka ku hlaya (Hlamlula swivutiso, pimanisa hambanisa, hleia) Vaamukeri va mahungu na vundzeni Nhlawulo wa marito, ririm iro geg a 	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko xik. papila ro seketela na Tsalawavutitvisi</p> <ul style="list-style-type: none"> Swilaveko swa xivumbeko na xitayili Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu, Nhlawulo wa marito, ririm iro geg a, tisimbolo, mihlovo na maveketetele Tinxaka to hambana ta swivulwa, vulhei na swivumbeko swa swivulwa Nhlawulo wa swiphemu swa swo voniwa na nkavviso <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfahuta Ku pfuxeta Ku hlela <p>Vutihokovetseni</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xithhokovetselo Tithekiniki ta matirhisel o ta xithhovetselo, swigaririmi, vufananisi/yelaniso, ncino Xivumbeko xa xithhokovetselo, mintila, tindzimana, Ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, Moya, nkongomelo na hungu 	<p>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhisel o ya ririm i leswi dyondzisiveke eka mavhiki lawa ya hundzelke</p> <ul style="list-style-type: none"> Maendli <p>Ntirho wa xiymo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Marito ya muvulavuri, marito yo runguriwa Riendli ra nghingiriko na riendli ra xitwi siwo <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Marito/nhlamuselo leyi nga twisi siwa hi tindlela to hambana, Marito/swivulwana leswi tirthisiwa ka tlula mpimo, marito lawa yo ka ya nga ha tirthisiwi, mbuyelelo wa marito na laha swi nga fanelangiki, Ririm i ra le xitarateni, jagoni <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipatironi ta mapeletelo Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swa ririm i swo huma eka vadyondzi
	<p>Hi Nwa Hi Kolwa</p>	<p>Mbita ya Mudyondzi: 259-278 Xihlovo xa Mudyondzi: 100-106 Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hiaya Giredi Ya 9</p>		<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7: PAPILA RA 1 SWA NOMO: (20 wa timaraka) Vuandlalo bya swa nomo hi phurojeke Vadyondzisi va sungula ku kambela ntirho lowu eka kotara ya 3 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va va ka kamberiwile hi ku hela ka ktara ya 4.</p>

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
3-4	<p>Macchinga ya ku yingiseia na ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela (tirhis a n'wangulano lowu rhekhodiweke)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku yingisela n'wangulano Ku tsala/teka tinotsi Ririmini na matimba Thoni Matitwelo Manghenelo na mahetelelo Hlamula swivutiso <p>Nkanerisano/mbhurisano wa nomo (lowu fambisiwaka hi mudyondzsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexi lulameke Timhakankulu na miehleketodo yo seketela Milawu ya tindzimana Nxanxamelo lowu faneleke wa tindzimana ku endlela ku khomana ka tonna Mahlanganisi yo khomanisa Milawu ya ririmini 	<p>Hlaya xitschuriwa xa matsalwa: xirungulwana/ntlangu</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xitschuriwa xa matsalwa ku fana na ximunuhuhatwa, leswi humeileka/swiendleko, n'wangulano, kungu, mtlumbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku titulamisela ku hlaya (Tivisa xitschuriwa) Hi nkarkhi wa ku hlaya (Swihlawulekiso swa xitschuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hleia) <p>Nkanerisano/mbhurisano wa nomo (lowu fambisiwaka hi mudyondzsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexi lulameke Timhakankulu na miehleketodo yo seketela Milawu ya tindzimana Nxanxamelo lowu faneleke wa tindzimana ku endlela ku khomana ka tonna Mahlanganisi yo khomanisa Milawu ya ririmini 	<p>Xitschuriwa xa xitsalwambiko, xik: Swiletelo swa mathelo/swileriso</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexi lulameke Lulamisa vundzeni (mepe wa miehleketodo) Timhakankulu na miehleketodo yo seketela Milawu ya tindzimana Nxaxamelo lowu faneleke wa tindzimana ku endlela ku khomana ka tonna Mahlanganisi ku endlela ku khomana Milawu ya ririmini <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala xitschuriwa xa swileriso</p> <p>Xikambelantwisiso xo hlaiya/ voniwa: (xitschuriwa xa swo voniwa kumbe swihangalasamahungunyingi swo fana na girafu/khathuni kumbe xinavetiso)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhelia, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo, ku vona hi miehleketodo Ku hlaya hi ku dzika Ku endia minkumbetelo Tinhiamuselo ta marito Mavonelo ya mutsari Mhaka ya ntiyiso na mavonelo Nhiamuselo yo gega 	<p>Ku tijysisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiseloya ririmileswi dyondzisweke eka matvhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiymo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mavitaswilo, mavitavito, mavitankatsano <p>Ntirho wa xiymo xa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maenddlelo, nkoka wa maveketelolelo ya swilo ku ya hinndhawu, nkoka wa maveketelolelo wa swilo, ndzimana yo songa <p>Nhiamuselo ya marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku vona mhaka hi tiho rin'we, ku venga munhu kumbe ntiawa wo karhi handle ka xivangelo, Mboyamelathelorin'we, Ririmini ro tlhontilha mattitwelo <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipatironi ta mapeletelo <p>Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmini swo huma eka vadyondzi</p>

5-6	<p>Maqhinga ya ku yingisela na ku vulavula Ku hayela ehenha loku lulamisiweke</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa vusvikoti byo vulavula lebji faneléke tanhi thoni, vholumo, rivilo, ku ya ehenha na le hanzi ka rito, mavulelo ya marito, nkhuluko <p>Mbulavurisano: Matimu ya mufi kumbe afidavithi ya xihambanyo (wo rhangela hi mudyondzsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Xikongomelo Matirhiselo ya ririm Rhejisitara Malongoloxelo lamanene ya swivulwa Tirhisa mahlanganisi ku tiyisira nkhomano Ku titulamisela ku hlaya (Tivisa xihamburiwa) Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekiso swa xihamburiwa) Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela) <p>Ku hlaya na ku langutisa ku kuma mahungu na ku twisia, xik: atikili ya phephahungu/atikili ya magazini</p> <p>Maqhingga yo hlaya: Xikambelantwisiso eka buku ya mudyondzzi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoko hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo Ku hlaya hi ku dzika Xikongomelo na vaamukeri va mahungu Ku endia minkumbetelo hi nhlamuselo na ku teka swiboho Mhaka ya ntiyiso na mavonelo Nyika mavonelo Tinhlamuselo ta marito yo ka yanga tololelekangi Kombisa ririm iro onga <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexi lulameke Xikongomelo Timhakankulu na miehleketo yo seketela Matirhiselo ya ririm Rhejisitara Malongoloxelo lamanene ya swivulwa Tirhisa mahlanganisi ku tiyisira nkhomano Ku tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa <p>Ntirho wa xiymo xa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nhlamuselo xivangelo na mbuyuelo <p>Nhlamuselo na mapeletelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipatironi ta mapeletelo Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swa ririm swo huma eka vadylondzi <p>Komisa/katsalkanya xihamburiwa</p>	<p>Xitschuriwa xa xitsalwamzikò: matimu ya mufi kumbe afidavithi ya xihambanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexi lulameke Xikongomelo Timhakankulu na miehleketo yo seketela Matirhiselo ya ririm Rhejisitara Malongoloxelo lamanene ya swivulwa Tirhisa mahlanganisi ku tiyisira nkhomano Ku tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa <p>Nhlamuselo ya marito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nhlamuselo xivangelo na mbuyuelo <p>Ntirho wa xiymo xa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nhlamuselo xivangelo na mbuyuelo <p>Nhlamuselo na mapeletelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipatironi ta mapeletelo Ntivomarito eka mbangu Ndzulamiso wa switsariwa swa ririm swo huma eka vadylondzi <p>Komisa/katsalkanya xihamburiwa</p>
	<p>Hi Nwa Hi Kolwa</p> <p>Mbita ya Mudyondzzi: 295-312 Xhiovo xa Mudyondzzi: 114-120 Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hilaya Giredi Ya 9</p>	

VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAKAMBELEO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 9: KU TSALA Switshuriwa xa switsalwambiko: (20 wa timaraka) (2 swo koma kumbe 1 xo leha) Wu tsariwa ku nga si tsariwa xikambelo xa ku hela ka lembe				
7-8	Machhinga ya ku yingisela na ku vulavula Ku pfuxeta	Ku pfuxeta maghingga ya ku hilaya na tithekiniki to angula eka switshuriwa	Ku tsala: Ku pfuxeta ku tsala switshuriwa: Ku tsala ka vutumbuluxi na switshuriwa swa switsalwambiko	Ku pfuxeta Ntirho wa xiyimo xa rito: Ku pfuxeta
				Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Ku pfuxeta
				Nhlamuselo ya rito: Ku pfuxeta
				Mahikahatelo na mapelelo: Ku pfuxeta
Hi Nwa Hi Kolwa	Mbita ya Mudyondzzi: 313-316 Xihlovo xa Mudyondzisi: 121-123 Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 9			
9-10	XIKAMBELEO YA KU HELA KA LEMBE MAKAMBELEO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 10: PAPILA RA 2 : KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (70 WA TIMARAKA)	<ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (25 wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (15 wa timaraka) • Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 Wa timaraka) • Xivutiso xa 4: Swiaki na milawu ya matirhisele ya ririm (20 wa timaraka) 	Mbita ya Mudyondzzi: 317-320 Xihlovo xa Mudyondzisi: 124-126 Hi Nwa Hi Kolwa Buku Yo Hlaya Giredi Ya 9	

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NIKAMAFUNDZA (Makambelelo ya nkamafundza yo yisa emahlweni)	
Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambarahambana ya ku yingisela na ku vulavula 	Migingiriko ya ku hlaya na ku langutissa <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko ya ku hlayela ehennla Migingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya Migingiriko ya matsalwa ley'i kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembé)

GIREDI YA 9 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 4	
XIKAMBELO XA KU HEILA KA LEMBE MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 (20 wa timaraka) PAPILA RA 1 <ul style="list-style-type: none"> Vuandlalo bya swanomo Sungula ntirho lowu wa swa nomo eka kotara ya 3 kutani wu ta hetisawa na ku rhekodiwa eka kotara ya 4. 	XIKAMBELO XA KU HEILA KA LEMBE NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 9: KU TSALA: PAPILA RA 3 SWITSHURIWA SWA SWITSALWAMBIKO: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 20 WA TIMARAKA) <ul style="list-style-type: none"> Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelo xa ku hela ka lembé Xivutiso xa swo voniwa (15 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (15 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmii eka mbangu (20 wa timaraka)

MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA YA GIREDI YA 9	
MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI: EXIKARHI KA LEMBE	MAPAPILA YA XIKAMBELO XA KU HEILA KA LEMBE


MINTIRHO YA 7 YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA	SWIKAMBELO SWO TSARIWA	MAKAMBELELO YA NTIRHO WA SWANOMO:
<ul style="list-style-type: none"> Ntirho wun'we (1) wa swanomo (Ku hlayela ehennla eka simesitara hinkwayo ya 1) Mintirho yinhahu (3) ya ku tsala Ntirho wun'we (1) wa ku angula eka switshuriwa Xikambelwana xin'we (1) xa ndzawulelo xa Khotavuxika Xikambelwana xin'we (1) xa matsalwa 	<ul style="list-style-type: none"> Papila ra 2: Ku angula eka switshuriwa Papila ra 3: Switshuriwa swa switsalwambiko 	<ul style="list-style-type: none"> Papila ra 1: Vuandlalo bya swanomo hi phurojeke ya ku tsala ka vutumbuluxi

Life Skills

Izakhono Zovo.

Iziviso

Most of our titles are also available as e-Books!



www.shuters.co.za



TINOTSI TA MINA

TINOTSI TA MINA

TINOTSI TA MINA

Ace it!

STUDY GUIDES





GRADES
8-12

VISUAL SUMMARIES

SAMPLE EXAM QUESTIONS

HELPFUL MARKING GUIDELINES

ALL YOU NEED TO ACE YOUR EXAMS

<https://www.facebook.com/aceitstudyguides/>

2022 Annual Teaching Plans

The image displays a grid of 12 book covers for 2022 Annual Teaching Plans, arranged in three rows of four. Each cover features the Shuter & Shooter logo and publisher information.

- 2022 Annual Teaching Plans NATURAL SCIENCES & TECHNOLOGY Intermediate Phase**: Cover shows a blurred background of a classroom or lab.
- 2022 Annual Teaching Plans TECHNOLOGY Senior Phase**: Cover shows a close-up of a mechanical assembly.
- 2022 Annual Teaching Plans SETSWANA HL Intermediate Phase**: Cover shows a smiling child holding a book and a compass on a map.
- 2022 Annual Teaching Plans ENGLISH Foundation Phase**: Cover shows a person's legs and a bicycle wheel.
- 2022 Annual Teaching Plans ISIXHOSA HL Foundation Phase**: Cover shows children working on a project together.
- 2022 Annual Teaching Plans ECONOMIC AND MANAGEMENT SCIENCES Senior Phase**: Cover shows a flowchart titled "RISK?" with "YES" and "NO" branches.
- 2022 Annual Teaching Plans ENGLISH FAL Intermediate Phase**: Cover shows a group of children reading books.
- 2022 Annual Teaching Plans MATHEMATICS Intermediate Phase**: Cover shows a collection of colorful marbles.
- 2022 Annual Teaching Plans SETSWANA HL Senior Phase**: Cover shows a smiling young man.
- 2022 Annual Teaching Plans ACCOUNTING FET**: Cover shows architectural blueprints and drafting tools.
- 2022 Annual Teaching Plans LIFE SCIENCES FET**: Cover shows a petri dish with a bacterial culture.
- 2022 Annual Teaching Plans Uhlelo Lokufuna ISIZULU SETHU FET**: Cover shows a close-up of a child's face.



Shuter & Shooter
PUBLISHERS (PTY) LTD

SALES CONTACTS

TVET Colleges	Vaasna Parbhodeen	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Booksellers	Vaasna Parbhodeen	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Eastern Cape	Sydney Nquma	083 253 6761	sydney@shuters.com
Free State	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Gauteng	Themba Msimanga	082 445 6435	themba@shuters.com
	Amanda Mamabolo	083 287 6855	amanda@shuters.com
	Eugenia Sibeko	083 287 6899	eugenia@shuters.com
KwaZulu-Natal	Khanyo Cele	083 281 0849	khanyo@shuters.com
	Phumzile Ngcobo	083 272 9029	phumzile@shuters.com
	Gloria Mthethwa	081 046 1735	gloria@shuters.com
Limpopo	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Mpumalanga	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Northern Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
North West	Phemelo Maiphehlo	083 378 8725	phemelo@shuters.com
Western Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
Shuters Academy	Vickesh Thandray	060 545 2264	vickesh@shuters.com

CUSTOMER SERVICES:

Nhlanhla Zondi	+27 (0) 33 846 8779	nhlanhla@shuter.co.za
Mbali Kunene	+27 (0) 33 846 8722	mbali@shuter.co.za
Thandeka Ngcobo	+27 (0) 33 846 8724	thandeka@shuter.co.za
Zandile Mthethwa	+27 (0) 33 846 8721	zandilem@shuter.co.za
Sylvie Doarsamy	+27 (0) 33 846 8723	sylvie@shuter.co.za

HEAD OFFICE

Tel: +27 (0) 33 846 8721 / 22 / 23 / 24 / 79
Fax: +27 (0) 33 846 8701

Pietermaritzburg · Johannesburg · Cape Town · East London



www.facebook.com/shuterandshooter



www.shuters.co.za



www.facebook/aceitstudyguides



www.aceitstudyguides.co.za



www.duzipublishers.co.za

